

539.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji («Službeni list RCG», br. 55/00 i 28/06 i «Službeni list CG», broj 21/28, 30/17 i 75/18) Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. marta 2022. godine, donijela je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU
NEPOKRETNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA M-2,
DIONICA LEPENAC - RIBAREVINE, POTEZI KM 1075+200-KM 1081+800 I KM
1083+600- KM 1089+872

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Mojkovac i to:

Opština Mojkovac

KO Lepenac

1. kat. parcela broj 1040/2, pašnjak 5. klase, u površini od 13 m², upisana u listu nepokretnosti broj 192, kao svojina Konatar Velizar Vladimir,

2. kat. parcela broj 2207/2, livada 6. klase u površini od 80 m² upisana u listu nepokretnosti broj 352, kao svojina Tomović Jovana Biljana,

3. kat. parcela broj 2208/2, livada 6. klase, u površini od 77 m², upisana u listu nepokretnosti broj 446, kao svojina Tomović Veljko Novaka.

Član 2

Svrha eksproprijacije je rekonstrukcija magistralnog puta M-2, dionica Lepenac - Ribarevine, potezi km 1075+200-km 1081+800 i km 1083+600- km 1089+872.

Član 3

Korisnik eksproprijacije je Crna Gora - Uprava za saobraćaj.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovede Uprava za katastar i državnu imovinu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-1248

Podgorica, 3. marta 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

540.

Na osnovu člana 4 stav 1 Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine („Službeni list CG“, broj 26/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. marta 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA VRŠENJE NADZORA NAD
SPROVOĐENJEM
ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIVREMENE ZAŠTITE LICIMA IZ UKRAJINE**

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Koordinaciono tijelo za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo), kao i druga pitanja od značaja za rad ovog tijela.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Koordinaciono tijelo čine:

- 1) Miroslav Zeković, v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova, predsjednik;
- 2) Dragica Vučinić, načelnica Direkcije za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji u Ministarstvu unutrašnjih poslova, članica;
- 3) Marija Raičković, načelnica Direkcije za azil u Ministarstvu unutrašnjih poslova, članica;
- 4) Irena Rakočević, načelnica Direkcije za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, članica;
- 5) Petar Vučeljić, šef Odsjeka Spuž u Direkciji za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
- 6) Radomir Šćepanović, načelnik Direkcije za operativne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
- 7) Lahira Duraković, samostalna savjetnica u Kabinetu ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova, članica;
- 8) Majda Adžović, savjetnica ministra unutrašnjih poslova, članica;
- 9) Dragan Klikovac, v.d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodilac Sektora granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
- 10) Vojislav Dragović, rukovodilac Odsjeka za nadzor državne granice u Sektoru granične policije u Upravi policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
- 11) Budimirka Đukanović, samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, članica;
- 12) Aleksandra Tošković, koordinatorka u Direktoratu za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, članica;
- 13) Dražen Ljumović, načelnik u Direktoratu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela u Ministarstvu zdravlja, član;
- 14) Velimir Šljivančanin, načelnik Direkcije za međunarodno pravnu pomoć i opšte poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, član;
- 15) Goran Petrušić, predstavnik Crvenog krsta Crne Gore, član;
- 16) Aleksandar Čadenović, predstavnik UNHCR, član;

- 17) Dušica Živković, predstavnik Međunarodne organizacije za migrante (IOM), članica;
18) Bojan Nišavić, samostalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sekretar.

Član 4

Koordinaciono tijelo:

- prati i koordinira aktivnosti i mjere koje preduzimaju nadležni organi i institucije u cilju sprovođenja Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine (u daljem tekstu: Odluka), odnosno radi ostvarivanja prava lica iz Ukrajine na smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obavezama, rad, spajanje porodice, isprave i pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu;
- saraduje sa međunarodnim organizacijama koje se bave pravima izbjeglica i migranata i Crvenim krstom Crne Gore;
- preduzima aktivnosti radi revidiranja Plana djelovanja u slučaju mogućeg priliva izbjeglica i migranata; i
- preduzima i druge aktivnosti od značaja za sprovođenje Odluke.

Član 5

Koordinaciono tijelo može, po potrebi, uključiti u rad predstavnike drugih organa, institucija, nevladinih organizacija i drugih pravnih i fizičkih lica radi sprovođenja Odluke.

Član 6

Predsjedniku, članovima i sekretaru Koordinacionog tijela pripada mjesečna naknada za rad u iznosu od 30% prosječne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Naknada iz stava 1 ovog člana za članove Koordinacionog tijela iz člana 3 stav 1 tač. 1 do 14 i tačka 18 ove odluke isplaćuje se iz budžetskih sredstava organa državne uprave na čiji predlog su određeni, a naknada za članove Koordinacionog tijela iz člana 3 stav 1 tač. 15, 16 i 17 ove odluke isplaćuje se iz budžetskih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-1763

Podgorica, 31. marta 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

541.

Na osnovu člana 24 stav 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list CG“, broj 22/17), udruženje proizvođača NVO „Udruženje za uzgoj i promociju bamije“, ul. Ćazima Resulbegovića b.b., 85360 Ulcinj, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podnijelo je

ZAHTJEV

**ZA REGISTRACIJU NAZIVA GARANTOVANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA - GOTOVOG JELA
„BAMIJE NA ULCINJSKI NAČIN“**

Zahtjev za registraciju naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta - gotovog jela „Bamije na ulcinjski način“, broj UP-I-05-307/21-14188/1 od 25. novembra 2021. godine, dat je u Prilogu.

Zahtjev za registraciju naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta - gotovog jela „Bamije na ulcinjski način“ objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP-I-05-307/21-14188/7
Podgorica, 1. aprila 2022. godine

Ministar,
Aleksandar Stijović, s.r.



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
www.mpsv.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Datum prijave: 25.11.2021.	
Broj prijave: 05-307/21-14188/1	

OBRAZAC 1

**ZAHTEJV ZA REGISTRACIJU OZNAKE GARANTOVANO TRADICIONALNOG
SPECIJALITETA**

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEJVA:

- Naziv i sjedište: NVO „Udruženje za uzgoj i promociju bamije u Crnoj Gori“, UL. Čazima Resulbegovića b.b., 85360 Ulcinj
- Telefon, e-mail adresa: +382 67 314 000, realestate@t-com.me
- Kontakt osoba: Čazim Resulbegović

2. SPECIFIKACIJA PROIZVODA:

2.1. Naziv proizvoda koji se registruje:

Oznaka naziva „BAMIJA NA ULCINJSKI NAČIN“ ili „BAMIJET SIPAS TRADITĚS ŠĚ ULQINIT“ ILI „OKRA IN ULCINJ' S WAY“

(Kada se traži registracija na više jezika, navedite nazive na svim jezicima koji će se upotrebljavati)

2.2. Proizvod je:

a) rezultat načina proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajućeg tradicionalnog postupka za taj proizvod ili prehrambeni proizvod

b) proizveden iz sirovina ili sastojaka koje se tradicionalno koriste

„Bamija na ulcinjski način“ je gastronomski specijalitet, gotovo jelo od povrća sa dodatkom mesa koji je postao prepoznatljiv kroz vrijeme kao najčešće spravljan i po specifičnom metodu proizvodnje tipičan za Ulcinj. Osnovna sirovina u gastronomskom specijalitetu je bamija.

„Bamija na ulcinjski način“ je specijalitet među jelima koje ima svoj jedinstveni recept i metod proizvodnje koji zahtijeva veliku preciznost, vještinu i znanje. Smatra se crnogorskim kulinarskim specijalitetom i tradicionalnom i autentičnom odlikom ulcinjske kuhinje, već decenijama unazad. Jedinstveni recept je rezultat vještina i znanja ulcinjskih domaćica i metoda proizvodnje koji zahtjeva veliku preciznost, te se na ovaj način priprema samo u toj regiji. „Bamija na ulcinjski način“ odlikuje bogat asortiman mirisa i ukusia i prijatna opažanja u ustima koja daju osećaj punoće, sočnosti i sitosti.

Dati obrazloženje:

2.3. Naziv se (zaokružiti):

tradicionalno koristi za označavanje specifičnog proizvoda ili

opisuje tradicionalna svojstva ili specifična svojstva proizvoda.

2.4. Kategorija proizvoda:

Gotovo jelo od povrća

2.5. Opis proizvoda za koji se podnosi zahtjev (opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda uključujući i njegova glavna fizička, hemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva):

Sastojci

Propisani sastojci za četvrtastu posudu za pečenje:

- 1.3 - 1.4 kg svježe bamije ili 1.0 kg propržene bamije;
- 400-500 g telećeg ili junećeg mesa;
- 400-500 g crnog luk;
- 300 -400 g paradajza ili do 5 dcl pelat paradajza;
- 2 dcl maslinovog ulja;
- 0,5 l suncokretovog ulje;
- začini (10 g/supena kašikamljevene aleve paprike; do 8 g morske soli, do 5 g vegete; do 6 g bibera);
- 6 dl vode.

Postupak pripreme „Bamija na ulcinjski način“

1. Obrada bamije

Svježe bamije dobro oprati vodom i ocjediti. Nakon toga iskidati peteljku i vrh svakoj bamiji. Bamije treba isjeći na komade veličine 5-6 cm ukoliko plod prelazi navedenu dužinu, ako je manje dužine priprema se u cjelosti.

U odvojenu posudu 2 dcl maslinovo ulje se zagrijava. U tako zagrijanom maslinovom ulju se dodaje bamija. Prži se do promjene prirodne boje bamije (od zelene do blago smeđe i žute) i isparavanja viška tečnosti iz bamije. U odvojenu posudu se zagrije 0,5 litra suncokretovog biljnog ulja i prebaci bamija koja je dinstana u maslinovom ulju.

U ovoj fazi termičke i mehaničke obrade, zbog isparavanja vode iz bamije i otklanjanja peteljki i vrhova.

Za pripremu „Bamije na ulcinjski način“ može se koristiti i predhodno zamrznuti plod bamije, radi obezbjeđivanja kontinuiteta ponude tokom cijele godine. Ukoliko se koristi zamrznuta bamija ona se prije zamrzavanja sječe na komade veličine 5-6 cm ukoliko plod prelazi navedenu dužinu, ako je manje dužine priprema se u cjelosti. Nakon toga pakuje u kesama i zamrzava.

2. Obrada sastojaka

Teleće ili juneće meso se sječe na kockice. Odvojeno se isječe krupno crni luk, na polukrugove. Paradajz se opere i odvojeno isječe na kockice.

Isječeno meso se proprži u zagrijanom maslinovom ulju (2 dcl maslinovog ulja) uz stalno miješanje do promjene boje u blago smeđu. Nakon toga mesu se dodaje crni luk krupno isječen na polukrugove i začini (do 10 mljevene aleve paprike; do 8 g morske soli, do 5 g vegete, do 6 g bibera). Morska so se dodaje zato što daje samo potrebnu slanoću, ne i gorčinu. Kada crni luk otpusti vodu dodaje se pripremljeni paradajz (oprani i isječen na kockice), a može da se doda do 5 dcl pelat paradajza.

Ovako pripremljen pripravak se dinsta, ne više od 15 minuta uz stalno miješanje. Tokom dinstanja, uslijed isparavanja postojeće vode ona se naizmjenično u intervalima dodaje (do 6 dl).

3. Sjedinjavanje bamije i sastojaka

Prethodno pripremljeni pripravak se sipa, ravnomjerno rasporedi u četvrtastu posudu za pečenje. Odozgo, preko pripravka se dodaje, utopi obrađena bamija. Ukoliko se procijeni da nedostaje tečnog dijela (do pola ukupne smješe) dodaje se vode. Posuda se prije pečenja prekrije (Al-folijom ili adekvatnim poklopcem).

4. Pečenje

Pripremljena „Bamija na ulcinjski način“ se peče, a , temperatura i vreme pečenja se prilagođavaju tipu peći.

Nekoliko minuta prije završetka pečenja „Bamija na ulcinjski način“ se može (po želji) odozgo dekorisati paradajzom isječenim na kriške.

5. Serviranje/pakovanje

„Bamija na ulcinjski način“ se najčešće plasira putem ugostiteljskih objekata. Servira se topla, u porcijama.

U slučaju da se „Bamija na ulcinjski način“ distribuira konzumentima van ugostiteljskih objekata potrebno je da bude adekvatno pakovana (kartonske, plastične i sl. ambalažne jedinice predviđene za hranu). Pakovanje po jedinici ne prelazi težinu od 1 kg.

Pakovano jelo se distribuira na temperaturi 4-8 °C, rok trajanja čuvanjem u ovom opsegu temperature je maksimalno 3 dana. Prije upotrebe jelo se podgrijava. Ako se jelo distribuira rok upotrebe i uslovi čuvanja se moraju naznačiti na deklaraciji.

Deklaracija upakovane „Bamija na ulcinjski način“ sadrži sve informacije predviđene ovom Specifikacijom kao i drugim relevantnim propisima.

6. Označavanje

Bez obzira da li se „Bamija na ulcinjski način“ plasira putem serviranja u ugostiteljskim objektima ili na drugačiji način (upakovana), ona sadrži informaciju o zaštiti naziva „Garantovano tradicionalni specijalitet“.

U slučaju pakovanja u ambalažnim materijalima, na deklaraciji mora biti oznaka naziva „Garantovano tradicionalni specijalitet“ uz kombinaciju sa nacionalno usvojenim logotipom, kao i propisanim logotipom od strane udruženja „Bamija na ulcinjski način“.

U slučaju da se „Bamija na ulcinjski način“ plasira putem serviranja u ugostiteljskim objektima, potrebno je na vidnim mjestima istaći informaciju o zaštiti naziva „Bamija na ulcinjski način“ kao Garantovano tradicionalnog specijaliteta (menijima, banerima, posterima i sl.).

2.6. Opis posebnih svojstava proizvoda za koji se podnosi zahtjev:

Elementi koji „Bamiji na ulcinjski način“ već decenijama omogućavaju status autentičnosti i prepoznatljivosti su:

- Metod proizvodnje;
- Senzorna svojstva i
- Kvalitet maslinovog ulja.

Metod proizvodnje

Metod proizvodnje „Bamiji na ulcinjski način“ koji je detaljno opisan u tački 2 ove Specifikacije proizvoda je tipičan i autentičan rezultat ulcinjskih domaćica. Njime se kroz decenije i vjekove postigla i osigurala tipičnost i prepoznatljivost ovog proizvoda.

Senzorna svojstva

Kao rezultat navedenog metoda proizvodnje „Bamije na ulcinjski način“ kao gotovo jelo od povrća sa dodatkom mesa, pruža bogat asortiman mirisa i ukusia i prijatna opažanja u ustima koja daju osećaj punoće, sočnosti i sitosti.

Stoga, elementi koji potvrđuju posebnost metode proizvodnje „Bamije na ulcinjski način“ su senzorna svojstva. Senzorna svojstva „Bamije na ulcinjski način, se mogu podijeliti u tri osnovne grupe: izgled, ukusnost i tekstura i sočnost.

2.7. Opis tradicionalnog karaktera proizvoda za koji se podnosi zahtjev:

Ulcinjaska kuhinja je tipično mediteranska pod snažnim uticajem okolnih kultura, sa orijenta – mediteranskom dominacijom. Jela, satkana od svih ukusa, mirisa i boja mediteranskih različitosti i očuvana vjekovima i danas su prisutna na trpezama gotovo svake ulcinjske kuće. **Način pripreme i vrste jela, iako podložne promjenama i pod snažnim uticajem savremenih trendova brzog spremanja hrane, ipak odoljevaju.**

Bamija spremljena na tipičan način, karakterističan za Ulcinj, kao gastronomski specijalitet je bila u ponudi decenijama. Dokaz toj tvrdnji je i meni iz „Dvorca Balšića“ i „Palate Venecija“ iz 1996. godine. Navedene godine su pomenuta dva hotela iz Ulcinja organizovala i prezentaciju kroz degustiranje pripremljene bamije u hotelu „Crna Gora“.

Publikacija pod nazivom „Gastronomsko blago Ulcinja“, izdata 2009. godine, podržana i prihvaćena na lokalnom i državnom nivou je doprinos očuvanju kulinarskog bogatstva i autentičnosti kuhinje Ulcinja koja ima dugu tradiciju. Publikacija je rezultat višegodišnjeg istraživanja gastronomskog naslijeđa i metoda proizvodnje. Među mnoštvom gastronomskih specijaliteta opisana je i jelo „Bamije“ i **metod tipičan za Ulcinj i okolinu.**

Ulcinjaski publicista i pisac je u svojoj priči pod nazivom „Kalendar moje babe“ (objavljenoj u knjizi „Gastronomsko blago Ulcinja), vodeći se njenim životom u skladu sa prirodom zapisao njene „čakule“

„Bamije“ i metod tipičan za Ulcinj i okolinu.

Ulcinjski publicista i pisac je u svojoj priči pod nazivom „Kalendar moje babe“ (objavljenoj u knjizi „Gastronomsko blago Ulcinja), vodeći se njenim životom u skladu sa prirodom zapisao njene „čakule“ sa snahom o najvažnijoj stvari na svijetu – hrani. Godina je počinjala u martu pojavom kuble, a završavala smrznutim divljim patkama i guskama na bazenima Solane. Srce ljeta je pripadalo bamiji.

Sestre (Dženana i Adaleta) Bibezić su objavile "Kuhar ulcinjskih tradicionalnih jela" kao spomenik jednom gradu, kulturi i vremenu. Vrijeme u kojem su nastajala ulcinjska jela danas je prošlo, no valja zapamtiti kako je njihov nastanak trajao vjekovima. Tradicionalni kuhar je pionirsko djelo, koje ima više od 130 autentičnih, većinom prvi put zapisanih recepata iz razloga, kako ističu sestre Bibezić lijenosti ljudi ovog kraja kada treba nešto zapisati.

U knjizi/kuvaru „Ukusi Crne Gore 2“ su od strane „Udruženja šefova kuhinja u Crnoj Gori“ sakupljeni recepte i jela bogate gastro ponude, izdanje sadrži recepte 150 jela – prisutnih, tradicionalnih jela, na prostoru Crne Gore - od primorja do sjevera, među njima i „Bamije na ulcinjski“.

2.9. Minimalni zahtjevi i načini kontrole za provjeru posebnih svojstava proizvoda za koji se podnosi zahtjev:

Definisani su pravilima Interne kontrole.

3. PODACI O SERTIFIKACIONOM TIJELU

– Naziv: „Monteorganica“ d.o.o.

– Adresa: Bulevar Srdara Jola Piletića 26, Podgorica

– Telefon, e-mail adresa: +382 20 208 040; monteorganica@t-com.me

– Kontakt osoba:

(Ako više sertifikacionih tijela ocjenjuje usaglašenost sa specifikacijom potrebno je navesti podatke o svima).

PRILOZI:

- Diagram proizvodnog procesa;
- Logotip udruženja i standardi za upotrebu;
- Knjige, brošure, navodi i sl. kao dokaz tradicionalnog kvaliteta;
- Statut NVO „Udruženje za uzgoj i promociju bamije u Crnoj Gori“;
- Interne procedure udruženja.

Datum podnošenja zahtjeva: 25. novenbar 2021. godine, u Podgorici

Podnosilac zahtjeva



542.

Na osnovu člana 7 stav 6 Zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina ("Službeni list Crne Gore", broj 1/22), čl. 9 i 16 Statuta Agencije za elektronske komunikacije poštansku djelatnost ("Službeni list Crne Gore", broj 4/14), Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici održanoj dana 31.03.2022. godine, donio je

ODLUKU
O VISINI NAKNADE I NAČINU ISPLATE TROŠKOVA U POSTUPKU
RJEŠAVANJA SPOROVA PRED AGENCIJOM ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST IZMEĐU MREŽNOG
OPERATORA I OPERATORA JAVNE ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIONE MREŽE

Član 1

Ovom Odlukom određuju se naknade i eventualni troškovi koji nastanu u postupku rješavanja spora pred Agencijom za elektronske komunikacije poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), između mrežnog operatora i operatora javne elektronske komunikacione mreže.

Član 2

Postupak pred Agencijom počinje podnošenjem pisanog zahtjeva Agenciji jedne od strana u postupku.

U postupku rješavanja spora ne plaća se naknada Agenciji za rješavanje spora.

Član 3

Ukoliko u toku postupka nastanu materijalni troškovi (vještačenja na terenu, troškove pribavljanja i overavanja isprava koje se koriste kao dokazno sredstvo u postupku...), svaka stranka u postupku rješavanja spora, prethodno snosi svoje troškove koji su u njenom interesu, do okončanja postupka.

Nakon donošenja odluke Agencije, stranka koja izgubi spor dužna je da protivnoj stranci nadoknadi troškove postupka.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0901 - 2392/1

Podgorica, 31. 03. 2022. godine

Predsjednik Savjeta,
Branko Kovijanić, s.r.

543.

Na osnovu člana 7 stav 8 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", br. 3/20 i 28/20), Agencija za sprječavanje korupcije donijela je

**PRAVILA
O NAČINU OBRAČUNAVANJA I IZVJEŠTAVANJA O NENOVČANIM
PRILOZIMA POLITIČKIM SUBJEKTIMA**

Član 1

Ovim pravilima se utvrđuje način obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima.

Član 2

Nenovčane priloge politički subjekat obračunava kao razliku između cijene koju je platio za proizvod ili uslugu pravnom ili fizičkom licu i tržišne vrijednosti tog proizvoda ili usluge na dan kada su proizvod ili usluga plaćeni ili ugovoreni, ako je ta razlika veća za najmanje 5% tržišne vrijednosti tog proizvoda ili iznosi više od 5.000 eura.

Tržišna vrijednost iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u skladu sa podacima organa nadležnog za poslove statistike ili iznosima koje je taj ili drugi pružalac usluga dao drugim pravnim licima za isti dat proizvod ili pruženu uslugu.

Član 3

Za finansiranje političkog subjekta i izborne kampanje fizičko lice može jednom političkom subjektu da da prilog u ukupnoj vrijednosti od najviše 5.000 eura na godišnjem nivou.

Za finansiranje političkog subjekta i izborne kampanje pravno lice može jednom političkom subjektu da da prilog u ukupnoj vrijednosti od najviše 20.000 eura na godišnjem nivou.

Finansiranje političkog subjekta i izborne kampanje iz stava 1 i 2 ovog člana podrazumijeva uplate koje fizička i pravna lica, privredna društva i preduzetnici dobrovoljno daju političkom subjektu, kao i nenovčane priloge.

Član 4

Politički subjekt vodi evidenciju o svim prilozima koje je primio za finansiranje redovnog rada i izborne kampanje.

O prilozima ostvarenim u smislu stava 1 ovog člana, politički subjekti izvještavaju Agenciju za sprječavanje korupcije podnošenjem izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i petnaestodnevni izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica u toku izborne kampanje koji se podnose u skladu sa članom 50 stav 2 i članom 53 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a iskazuju ih i kroz godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodima i godišnji završni račun političke partije.

Svi nenovčani prilozi prijavljeni u izvještajima iz stava 1 ovog člana u obrascima PPL, PFL, KZR ili KZT moraju imati svoje ekvivalente i u datim kategorijama troškova.

Član 5

Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima, broj 01-688/7 od 26. marta 2020. godine ("Sl. list Crne Gore", broj 29/20).

Član 6

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Broj: 03-01-676-22

Podgorica, 25.03.2022. godine

Agencija za sprječavanje korupcije
Direktorica,
Jelena Perović, s.r.

544.

Na osnovu člana 46 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", broj 145/21) i člana 9 stav 2 tačka 2 alineja 1 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore ("Sl. list CG" br. 21/20), Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, uz pribavljenu saglasnost Ministarstva zdravlja, na sjednici od 28.03.2022 godine, donio je

**PRAVILNIK
O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD I
OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE
SPRIJEČENOSTI ZA RAD**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava osiguranika na privremenu spriječenost za rad, kriterijumi za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, kao i druga pitanja u vezi sa privremenom spriječenošću za rad i naknadom zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Član 2

Pravo na privremenu spriječenost za rad ostvaruju zaposleni osiguranici u skladu sa zakonom, zaposleni osiguranici koji rade u inostranstvu, kada za vrijeme boravka u Crnoj Gori imaju potrebu za utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad, kao i druga lica u skladu sa posebnim propisima.

Član 3

Privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor, odnosno Prvostepena Ljekarska komisija (u daljem tekstu: Ljekarska komisija), uz obavezno lično prisustvo osiguranika, uvidom u medicinsku dokumentaciju o njegovom zdravstvenom stanju, funkcionalnom stanju organa i organskih sistema, u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta, koju je izdala zdravstvena ustanova u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je priroda oboljenja ili povrede takva da osiguranik treba da miruje, ili je osiguranik nepokretan ili teško pokretan, a nije na bolničkom liječenju, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija može na osnovu medicinske i druge dokumentacije, odobriti privremenu spriječenost za rad, bez prisustva osiguranika.

Pri utvrđivanju potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad osiguranika, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija, ocjenu daju samostalno i nezavisno, po pravilima medicinske struke i u skladu sa kodeksom medicinske etike.

Član 4

Dužina privremene spriječenosti za rad utvrđuje se zbog bolesti ili povrede osiguranika, prema Kriterijumima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: Kriterijumi).

Kriterijumima se propisuju medicinsko-doktrinarni standardi za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, u skladu sa kojima izabrani doktor i Ljekarska komisija utvrđuju osiguraniku privremenu spriječenost za rad.

Medicinsko-doktrinarni standardi sadrže šifru Desete revizije Međunarodne statističke klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (u daljem tekstu: MKB-10), dijagnoze po grupama bolesti, povreda i stanja iz MKB-10, preporučenu dužinu privremene spriječenosti za rad i potrebnu dijagnostiku, odnosno medicinsku dokumentaciju za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad.

Za dijagnoze bolesti i povreda koje nijesu navedene u Kriterijumima, a nalaze se u MKB-10, primjenjuju se medicinsko-doktrinarni standardi koji su ovim Kriterijumima utvrđeni za bolest ili povredu iz iste grupe bolesti ili povreda po MKB-10.

Kriterijumi iz stava 1 ovog člana dati su u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5

U slučaju da osiguranik boluje od više bolesti i povreda istovremeno, ocjenu o dužini privremene spriječenosti za rad, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija, donosi na osnovu one bolesti i povrede koju utvrdi kao osnovnu bolest odnosno povredu i ukupnog zdravstvenog stanja osiguranika.

U slučaju komplikacija bolesti ili povreda, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija može utvrditi privremenu spriječenost za rad u dužem trajanju od propisane dužine trajanja privremene spriječenosti za rad za tu bolest ili povredu, na osnovu medicinske dokumentacije daju nalaz i mišljenje o odobroj privremenoj spriječenosti za rad sa medicinskim obrazloženjem razloga zbog kojih se odstupa od Kriterijuma iz člana 4 ovog pravilnika.

II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD

Član 6

Privremenu spriječenost za rad u trajanju do 30 dana utvrđuje izabrani doktor, a preko 30 dana Ljekarska komisija.

U mjestima gdje se primarna zdravstvena zaštita ne ostvaruje preko izabranog doktora, privremenu spriječenost za rad do 30 dana utvrđuje doktor pojedinac.

Član 7

Privremena spriječenost za rad osiguranika otpočinje kada izabrani doktor utvrdi da osiguranik nije sposoban za rad zbog bolesti ili povrede, odnosno danom kada izabrani doktor utvrdi potrebu za njegom člana uže porodice osiguranika ili kada ustanovi drugi razlog za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, izabrani doktor može da utvrdi privremenu spriječenost za rad osiguranika i za period prije dana javljanja osiguranika izabranom doktoru, ali najviše tri dana unazad, od dana kada se osiguranik javio izabranom doktoru.

Izabrani doktor u zdravstveni karton osiguranika evidentira prvi i posljednji dan privremene spriječenosti za rad.

Ako je privremena spriječenost za rad osiguranika nastupila za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu, uslijed bolničkog liječenja, kao i u drugim opravdanim slučajevima u kojima osiguranik nije mogao da se javi izabranom doktoru ili nije mogao da ga obavijesti o razlozima spriječenosti za rad, izabrani doktor može utvrditi privremenu spriječenost za rad osiguranika i za vremenski period prije dana javljanja osiguranika koji je duži od perioda iz stava 2 ovog člana.

Obavještenje o nastanku privremene spriječenosti za rad osiguranika za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu, dostavlja se u skladu sa odredbama sporazuma o socijalnom osiguranju, dok opravdanost privremene spriječenosti za rad koja je kod osiguranika nastala u zemlji sa kojom nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, cijeni Ljekarska komisija Fonda.

Član 8

Ako početak privremene spriječenosti za rad utvrdi doktor koji nije ovlašten u smislu člana 6 ovog pravilnika, dužan je da osiguranika sa svojim izvještajem, odmah uputi njegovom izabranom doktoru.

Osiguranik je dužan da se javi u roku od tri dana svom izabranom doktoru.

Izabrani doktor, nakon pregleda osiguranika i uvida u medicinsku dokumentaciju, evidentira prvi dan privremene spriječenosti za rad i cijeni osnovanost potrebe osiguranika za daljom privremenom spriječenosti za rad.

Ako se osiguranik ne javi izabranom doktoru u roku iz stava 2 ovog člana, izabrani doktor ne može odobriti dalju privremenu spriječenost za rad.

Član 9

Ako izabrani doktor ocijeni da postoji potreba za privremenom spriječenosti za rad u trajanju dužem od 30 dana, upućuje osiguranika Ljekarskoj komisiji.

Izabrani doktor može da uputi osiguranika Ljekarskoj komisiji, najranije pet dana prije utvrđenog 30. dana privremene spriječenosti za rad, a najkasnije 30. dana.

Osiguranik, nakon dobijanja uputa za Ljekarsku komisiju, treba da se najdalje u roku od tri dana javi Ljekarskoj komisiji sa uputom i nalazom i mišljenjem izabranog doktora i odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.

Obrazac uputa sa nalazom i mišljenjem izabranog doktora iz stava 1 ovog člana, dat je u Prilogu 2 i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 10

Ako izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija ocijeni da zdravstveno stanje osiguranika ukazuje na gubitak radne sposobnosti, odnosno da se ne očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja osiguranika, osiguranika bez odlaganja treba da upute nadležnom organu za ocjenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti, bez obzira na vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad osiguranika.

Član 11

Ako je izabrani doktor utvrdio osiguraniku privremenu spriječenost za rad u periodu kraćem od 30 dana, osiguranik koji nije zadovoljan ovako utvrđenom privremenom spriječenosti za rad, ima pravo da odmah uloži prigovor na nalaz i mišljenje izabranog doktora

Izabrani doktor izdaje osiguraniku uput po prigovoru osiguranika, koji osiguranik u roku od jednog dana dostavlja Ljekarskoj komisiji.

Ljekarska komisija je dužna da po prigovoru iz stava 1 ovog člana, postupa prioritarno i da donese nalaz i mišljenje najkasnije u roku od tri dana.

Osiguranik koji nije zadovoljan nalazom i mišljenjem Ljekarske komisije iz stava 3 ovog člana, može da zahtijeva izdavanje rješenja od Fonda.

Na rješenje iz stava 4 ovog člana, osiguranik ima pravo žalbe Ministarstvu zdravlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Obrazac uputa po prigovoru iz stava 2 ovog člana dat je u Prilogu 3 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 12

Ako u roku od pet dana od dana utvrđenog prestanka privremene spriječenosti za rad od strane izabranog doktora odnosno Ljekarske komisije, osiguranik dostavi izabranom doktoru novi medicinski izvještaj na osnovu kojeg izabrani doktor procjeni da postoji potreba za utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužan je da osiguranika uputi Ljekarskoj komisiji, radi ocjene potrebe za daljom privremenom spriječenosti za rad.

Uput iz stava 1 ovog člana izabrani doktor daje na obrascu iz člana 11 ovog pravilnika.

U uputu iz stava 2 ovog člana, izabrani doktor daje nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osiguranika koje je utvrdio objektivnim pregledom osiguranika i uvidom u novu medicinsku dokumentaciju.

Nalaz i mišljenje izabranog doktora kojim predlaže dalju privremenu spriječenost za rad osiguranika, cijeni Ljekarska komisija, o čemu donosi nalaz i mišljenje.

Izuzetno, ako je u roku iz stava 1 ovog člana osiguranik radio, potrebu za privremenom spriječeñošću za rad utvrđuje izabrani doktor.

Član 13

Ljekarska komisija prilikom ocjene potrebe za daljom privremenom spriječeñošću za rad osiguranika donosi nalaz i mišljenje koji sadrži:

- 1) uzrok privremene spriječenosti za rad,
- 2) dijagnozu i šifru bolesti,
- 3) spoljašnji uzrok bolesti/povrede,
- 4) prvi dan privremene spriječenosti za rad,
- 5) dan ponovnog javljanja Ljekarskoj komisiji,
- 6) posljednji dan privremene spriječenosti za rad,
- 7) preporuku osiguraniku o korišćenju privremene spriječenosti za rad, pribavljanje medicinskog izvještaja i dr.

Ljekarska komisija prilikom ocjene opravdanosti privremene spriječenosti za rad, nalazom i mišljenjem može utvrditi, da je osiguranik:

- 1) sposoban za rad i odredi posljednji dan privremene spriječenosti za rad,
- 2) privremeno spriječen za rad i odredi datum ponovnog javljanja Ljekarskoj komisiji uz podnošenje odgovarajuće medicinske dokumentacije, i
- 3) da se osiguranik uputi na ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osiguranik kojem je određen datum ponovnog javljanja Ljekarskoj komisiji, u obavezi je da se javi na određeni datum javljanja radi ocjene dalje privremene spriječenosti za rad, a najkasnije u roku tri dana od zakazanog datuma.

Ako osiguranik propusti rok iz stava 3 ovog člana, Ljekarska komisija utvrđuje prestanak privremene spriječenosti za rad sa danom kada je osiguranik trebao da se javi Ljekarskoj komisiji.

Obrazac nalaza i mišljenja Ljekarske komisije iz stava 1 ovog člana, dat je u Prilogu 4 i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 14

U slučaju da neprekidna privremena spriječenost za rad traje duže od 90 dana, a Kriterijumima iz člana 4 ovog pravilnika je propisano trajanje privremene spriječenosti za rad do 90 dana za bolest po kojoj je na privremenoj spriječenosti za rad, Ljekarska komisija po isteku 90. dana traži od osiguranika da dostavi izvještaj konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore o zdravstvenom stanju osiguranika.

Za bolesti, stanja i povrede za koje je Kriterijumima iz člana 4 ovog pravilnika propisano duže trajanje privremene spriječenosti za rad od 90 dana za bolest po kojoj je na privremenoj spriječenosti za rad, Ljekarska komisija traži od osiguranika da dostavi izvještaj konzilijuma doktora, nakon isteka četiri odnosno šest mjeseci privremene spriječenosti za rad, u zavisnosti od propisanog trajanja privremene spriječenosti za rad, u skadu sa Kriterijumima iz člana 4 ovog pravilnika.

Član 15

Osiguraniku koji se nalazi na bolničkom liječenju privremenu spriječenost za rad odobrava izabrani doktor za prvih 30 dana, a nakon toga Ljekarska komisija, na osnovu izvještaja zdravstvene ustanove da se osiguranik nalazi na bolničkom liječenju.

U slučaju bolničkog liječenja, na osnovu medicinske dokumentacije iz stava 1 ovog člana, izuzetno od člana 7 ovog pravilnika, privremena spriječenost za rad se može odobriti za period prije dana javljanja osiguranika izabranom doktoru odnosno Ljekarskoj komisiji.

Član 16

Izabrani doktor treba da utvrdi prekid privremene spriječenosti za rad osiguranika i prije isteka roka koji je utvrdila Ljekarska komisija, ako utvrdi da se zdravstveno stanje poboljšalo tako da se može vratiti na rad.

Član 17

Privremena spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana uže porodice osiguranika, utvrđuje se osiguraniku:

- 1) najduže do 30 dana, za njegu oboljelog djeteta mlađeg od 15 godina života, za svaki pojedinačni slučaj bolesti, i
- 2) najduže do 15 dana privremene spriječenosti za rad, za njegu oboljelog člana uže porodice starijeg od 15 godina života, za svaki pojedinačni slučaj bolesti.

Pojedinačni slučaj bolesti iz stava 1 ovog člana, je svaki slučaj akutnog oboljenja člana uže porodice.

Privremena spriječenost zbog njege oboljelog člana uže porodice iz stava 1 tačka 1 ovog člana, može se odobriti najviše do 90 dana u kalendarskoj godini, dok za njegu člana uže porodice iz stava 1 tačka 2 najviše do 60 dana u kalendarskoj godini.

Kod teškog oštećenja zdravstvenog stanja djeteta do navršenih 18 godina života, kod oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta, Ljekarska komisija može, na predlog konzilijuma KCCG, a po uputu izabranog doktora da produži pravo na privremenu spriječenost za rad, zbog njege djeteta.

Član uže porodice utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Član 18

U slučajevima iz člana 17 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika, privremena spriječenost za rad se odobrava:

- 1) jednom zaposlenom roditelju – osiguraniku Fonda, ako su oba roditelja djeteta zaposlena,
- 2) zaposlenom roditelju – osiguraniku, ako dijete zbog čije njege se odobrava privremena spriječenost za rad, ima samo tog roditelja,
- 3) zaposlenom roditelju – osiguraniku, ako drugi roditelj nije zaposlen, ali je iz zdravstvenih razloga nesposoban da njeguje oboljelo dijete.

Član 19

Privremena spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana uže porodice osiguranika iz člana 16 stav 1 ovog pravilnika, odobrava se na predlog:

- 1) izabranog pedijatra oboljelog djeteta do 15 godina života,
- 2) doktora odgovarajuće specijalnosti koji liječi oboljelog člana uže porodice starijeg od 15 godina života.

Član 20

Ako ljebarska komisija svojim nalazom i mišljenjem ne odobri dalju privremenu spriječenost za rad, već osiguranika oglasi sposobnim za rad, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore (u daljem tekstu: Fond) na zahtjev osiguranika donosi rješenje.

Na rješenje iz stava 1 ovog člana, osiguranik ima pravo žalbe Ministarstvu zdravlja u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 21

Izabrani doktor dostavlja direktoru doma zdravlja mjesečne izvještaje o odobrenim privremenim spriječenostima za rad, na propisanom obrascu.

Izvještaje iz stava 1 ovog člana, sa analizom uzroka privremene spriječenosti za rad, kao i analizom odobrenih privremenih spriječenosti za rad po izabranim doktorima, direktor doma zdravlja dostavlja Ministarstvu zdravlja i Fondu.

Obrasci izvještaja iz ovog člana dati su u Prilozima 5 i 6 koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

III. NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Član 22

Osiguranik ostvaruje naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad kod poslodavca.

Obračun i isplatu naknade zarade poslodavac vrši na osnovu izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koji izdaje izabrani doktor.

Obrazac izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, dat je u Prilogu 7 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 23

Poslodavac ostvaruje refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade zarade od Fonda, počev od 61. dana neprekidne privremene spriječenosti za rad, odnosno počev od prvog dana odobravanja privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće (liječenje prijetjećeg abortusa), na osnovu dokaza, i to:

- 1) da je uplatio doprinose i poreze na naknadu zarade u skladu sa propisima,
- 2) da je osiguraniku isplatio naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Pod neprekidnom privremenom spriječenošću za rad podrazumijeva se neprekidno odsustvo zaposlenog sa rada, bez obzira na uzrok privremene spriječenosti za rad, koja se ostvaruje u skladu sa čl. 6, 9 i 12 ovog pravilnika.

Poslodavac dokazuje uplaćene doprinose i poreze za mjesec za koji se zahtijeva refundacija isplaćene naknade zarade, na osnovu potvrde nadležnog poreskog organa.

Član 24

Ako je osiguranik radio kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade manje od 12 mjeseci, u osnov za obračun naknade zarade uzima se prosječan iznos osnovne zarade isplaćene do dana nastupanja privremene spriječenosti za rad kod tog poslodavca.

Ako je osiguranik radio kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade manje od mjesec dana prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, osnov za obračun naknade zarade čini zarada utvrđena ugovorom o radu, koja ne može biti veća od prosječne zarade

zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ako osiguranik u smislu propisa o radu radi kod više poslodavaca istovremeno, Fond poslodavcima refundira naknadu zarade srazmjerno vremenu provedenom na radu kod svakog poslodavca.

Član 25

Zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, poslodavac podnosi područnoj jedinici/filijali Fonda na propisanom obrascu, prema mjestu prijave zaposlenog na zdravstveno osiguranje.

Obrazac zahtjeva za refundaciju iz stava 1 ovog člana, dat je u Prilogu 8 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 26

Uz zahtjev iz člana 25 ovog pravilnika, poslodavac podnosi:

- 1) izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad;
- 2) dokaz nadležnog poreskog organa o uplaćenim poreskim i neporeskim obavezama za period za koji se podnosi zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade;
- 3) izvod poslovne banke o isplaćenju naknadi zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju;
- 4) dokaz da je izvršena isplata naknade zarade zaposlenom (potvrda odgovornog lica o isplaćenju naknadi zarade), i
- 5) potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, sa odgovarajućim platnim listama.

Poslodavac koji je izvršio odlaganje dospjelih poreskih i neporeskih obaveza kod poreskog organa u skladu sa posebnim zakonom, treba da priloži dokaz o izmirenim dospjelim poreskim i neporeskim obavezama u skladu sa rješenjem o reprogramu poreskih potraživanja.

Obrasci potvrda iz stava 1 al. 4 i 5 ovog člana, dati su u Prilozima 9 i 10 koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 27

Preduzetnik i lice koje obavlja samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje (u daljem tekstu: preduzetnik), uz zahtjev za refundaciju naknade zarade iz člana 25 ovog pravilnika, treba da dostavi:

- 1) rješenje o registraciji od nadležnog organa;
- 2) izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad;
- 3) dokaz od poreskog organa o visini osnovice na koju su plaćene poreske i neporeske obaveze za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad, i
- 4) izvod poslovne banke o isplaćenju naknadi zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju.

Član 28

U slučaju djelimičnog ili u cijelosti odbijenog zahtjeva iz čl. 26 i 27 ovog pravilnika, Fond donosi rješenje u skladu sa pravilima upravnog postupka..

Na rješenje iz stava 1 ovog člana može se podnijeti žalba Ministarstvu zdravlja.

IV. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Sl. list CG", broj 106/20).

Član 30

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-2753

Podgorica, 28. mart 2022. godine

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Zamjenica predsjednice,
dr **Ana Ičević**, s.r.

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Sifra MKB	DIJAGNOZA BOLESTI, POVREDE I STANJA	TRAJANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD		DIJAGNOSTIKA
A00-B99	ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI			
A00-A09	ZARAZNE BOLESTI CRIJEVA			
A01	Tifusna groznica i paratifusna groznica	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (intestinalna perforacija, meningitis, hepatitis, nefritis, miokarditis, pneumonija, parotitis, orhitis)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi koprokultura pregled infektologa fakultativno: ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti UZ abdomena pregled hirurga
A01.0	Trbušni tifus uzročnik <i>Salmonella typhi</i>	do 90 dana		
A01.4	Paratifus, NOS	do 60 dana		
A02	Druge infekcije uzrokovane salmonelom	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (lokalizovane infekcije, osteomijelitis, meningitis, arteritis, apsces, sepsa) ili u slučaju kliconoštva lica koje je u obaveznom sanitarnom nadzoru	
A02.9	Salmonelozna infekcija, NOS	do 45 dana		
A03	Dizenterija, uzročnik <i>Shigellae</i>	do 30 dan	do navedenog broja dana liječenja ili zbog komplikacija (hemoragijsko uremijski sindrom)	
A03.9	Šigeloza, NOS	do 30 dana		
A04	Druge infekcije crijeva uzrokovane bakterijama	do 14 dana	do navedenog broja dana	
A05	Druga trovanja hranom uzrokovana bakterijama	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (hemoragijsko uremijski sindrom, paralitički ileus, dehidracija, pneumonija, srčana dekompenzacija)	
A05.0	Trovanje hranom uzrokovano stafilokokom	do 14 dana		
A05.1	Botulizam	do 45 dana		
A05.8	Druga trovanja hranom uzrokovana bakterijama	do 14 dana		
A05.9	Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, NOS	do 14 dana		
A06.0	Akutna dizenterija uzrokovana amebama	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja ili zbog komplikacija (toksični megakolon, amebomi, apsces jetre, pleuralni izliv, ruptura apscesa, infekcija mozga)	
A06.1	Hronična amebijaza crijeva	do 21 dan		
A06.2	Colitis uzokovan amebama	do 21 dan		
A08	Virusne infekcije crijeva, označene	do 14 dan	do navedenog broja dana	
A09	Proliv i želučano-crijevno zapaljenje, vjerovatno zaraznog porijekla	do 14 dana		
A15-A19	TUBERKULOZA			
A15	Tuberkuloza organa za disanje, bakteriološki i histološki potvrđena	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (empijem, teška fibroza, fistulizacija limfoglandule, Pottova bolest) za farmakorezistentnu tuberkulozu i kod rada na poslovi u lošim mikroklimatskim uslovima po ocjeni pneumoftziologa	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi RTG pluća (PA, profil, tomografija) pregled pneumoftziologa ciljana dijagnostika
A18	Tuberkuloza drugih organa	do 180 dana		
A19	Rasijana tuberkuloza - milijarna	do 180 dana		

				pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
A20-A28	ZOOZOZE - BAKTERIJSKE BOLESTI I ŽIVOTINJA I LJUDI			
A21	Tularemija	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A22-pneumonija, medijastinitis, mezenterijalni limfadenitis, peritonitis, sepsa; A23-meningitis, osteomijelitis, artritis, hepatitis, spondilitis; A26-sepsa, endokarditis; A27 kod rada na kod rada na poslovima u lošim mikroklimatskim uslovima i težak fizički rad po ocjeni infektologa	klinički pregled standardni laboratorijski nalazikopkultura urinikultura UZ gornjeg abdomena pregled infektologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
A22	Antraks	do 45 dana		
A23	Bruceloza	do 45 dana		
A26	Erizipeloid	do 30 dana		
A27	Leptospiroza	do 30 dana		
A28	Druge bakterijske zoonoze	do 30 dana		
A30-A49	DRUGE BOLESTI UZROKOVANE BAKTERIJAMA			
A35	Drugi tetanus	do 180 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A35-pneumonija, frakture, plućna embolija, tromboza dubokih vena, rabdmioliza; A36-miokarditis, periferni neuritis; A37-pneumonija, respiratorna insuficijencija; A38-miokardi	klinički pregled standardni laboratorijski nalazihemokultura kopokultura urinokultura UZ gornjeg abdomena pre-gled infektologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
A36	Difterija	do 30 dana		
A37	Veliki kašalj	do 30 dana		
A38	Šarlah	do 30 dana		
A39	Infekcija uzrokovana meningokokom	do 40 dana		
A40	Sepsa - trovanje uzrokovano streptokokom	do 60 dana		
A41	Druge sepse - trovanja	do 60 dana		
A42	Aktinomikoza	do 60 dana		
A46	Erizipel - Crveni vjetar	do 21 dan		
A50-A64	BOLESTI PRETEŽNO PRENIJETE POLNIM PUTEM			
A54	Infekcija gonokokom	do 14 dana	do navedenog broja dana ili poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija (za A69.2-encefalitis, polineuropatija)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
A59	Trihomonijaza, uzročnik vaginalni trihomon	do 14 dana		
A60	Herpesno-virusna infekcija anogenitalnog trakta	do 21 dan		
A65-A69	DRUGE SPIROHETNE BOLESTI			
A69.2	Lajmska bolest	do 45 dana		
A70-A74	DRUGE BOLESTI UZROKOVANE HLAMIDIJAMA			
A74	Druge bolesti uzrokovane hlamidijama	do 7 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika
A74.0	Konjuktivitis uzrokovan hlamidijom	do 21 dan		
A75-A79	RIKECIOZE - BOLESTI PRENIJETE ARTROPODAMA			
A75	Tifusna groznica	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	klinički pregled

A78	Q groznica	do 45 dana	i/ili zbog komplikacija (za A75-gangrena prstiju, azotemija; A78-masivna pneumonija, endokarditis, tromboflebitis, meningoencefalitis, ciroza)	standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
A80-A89	INFEKCIJE CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA UZROKOVANE VIRUSIMA			
A80	Akutna dječija paraliza - akutni poliomijelitis	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A80-paralize pojedinih grupa mišića; A84-neurološke komplikacije)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
A82	Bjesnilo	do 60 dana		
A84	Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose krpelji	do 60 dana		
B00-B09	INFEKCIJE SA OŠTEĆENJIMA KOŽE I SLUZNICE UZROKOVANE VIRUSIMA			
B01	Varičela - ovčije boginje	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B02-visceralni oblik kod imunokompromitovanih, iridociklitis, skleritis, keratokonjuktivitis, Ramsay-Huntov sindrom, meningoencefalitis, angitis sa hemiplegijom; B02-bronhitis)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
B02	Pojasasti herpes - herpes zoster	do 30 dana		
B05	Morbili - male boginje	do 30 dana		
B06	Rubeola - crvenka	do 21 dan		
B08.3	Zarazno crvenilo - Erythema infectivum	do 21 dan		
B15-B19	ZAPALJENJA JETRE UZROKOVANA VIRUSIMA			
B15	Akutni hepatitis izazvan virusom A	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B15-izražena holestaza, fulminantni oblik; B18-ciroza, ascit, krvarenje iz variksa, encefalopatija, koagulopatija, hipersplenizam, glomerulonefritis, polineuropatija)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi UZ gornjeg abdomena pregled infektologa ciljana dijagnostika pregled gastroenterologa
B16	Akutni hepatitis izazvan virusom B	do 60 dana		
B17.1	Akutni hepatitis izazvan virusom C	do 90 dana		
B18	Hronični virusni hepatitis	do 90 dana		
B20-B24	SIDA - BOLEST UZROKOVANA VIRUSOM KOJI SLABI IMUNITET			
B20	Sida - bolest uzrokovana HIV virusom	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B20-pneumonija, encefalitis, meningitis, mononeuritis, mijelopatija, demencija, limfomi mozga)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
B25-B34	DRUGE BOLESTI UZROKOVANE VIRUSIMA			
B26	Parotitis - zauške	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	klinički pregled

B27	Infektivna mononukleoza	do 30 dana	i/ili zbog komplikacija (za B26-pankreatitis, orhitis, meningitis, ataksija, Guillain-Barre sindrom, trombocitopenija, pneumonija, glomerulonefritis; B27-hemoliza, trombocitopenija, granulocitopenija, en	standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
B30	Virusni konjuktivitis	do 14 dana		
B34	Virusne infekcije, neoznačene lokalizacije	do 14 dana		
B35-B49	MIKOZE GLJIVIČNA OBOLJENJA			
B36	Druga površinska oboljenja kože uzrokovana gljivicama	do 7 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled dermatologa
B50-B64	BOLESTI UZROKOVANE PROTOZOAMA			
B58	Toksoplazmoza	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (encefalitis)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled infektologa
B65-B83	BOLESTI UZROKOVANE PARAZITNIM CRVIMA			
B67	Ehinokokoza	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B67-diseminacija, višežarišna, destrukcija jetre; B75-miokarditis) u slučaju operativnog liječenja ehinokoka 45 dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
B75	Trihinelozna	do 45 dana		
C00-D48	TUMORI			
C00-C14	Zloćudni tumori usne, usta i ždrijela	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija, odnosno do završetka onkološke terapije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika PH verifikacija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
C15-C26	Zloćudni tumori organa za varenje	do 180 dana		
C30-C39	Zloćudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje	do 180 dana		
C40-C41	Zloćudni tumori kosti i zglobne hrskavice	do 180 dana		
C43-C44	Pigmentni i drugi zloćudni tumori kože	do 180 dana		
C45-C49	Zloćudni tumori vezivnog i mekog tkiva	do 180 dana		
C50	Zloćudni tumor dojke	do 180 dana		
C51-C58	Zloćudni tumori ženskih polnih organa	do 180 dana		
C60-C63	Zloćudni tumori muških polnih organa	do 180 dana		
C64-C68	Zloćudni tumori sistema za mokrenje	do 180 dana		
C69-C72	Zloćudni tumori oka, mozga i drugih dijelova CNS	do 180 dana		
C73-C75	Zloćudni tumori štitaste žlijezde i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem	do 180 dana		

C81-C96	Primarni zloćudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva	do 180 dana		
D00-D09	TUMORI NA MJESTU JAVLJANJA "IN SITU"			
D02	Karcinom "in situ", srednjeg uha i organa za disanje	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija u slučaju operativnog liječenja grlića materice 45 dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika PH verifikacija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
D04	Karcinom "in situ", kože	do 45 dana		
D06	Karcinom "in situ" grlića materice	do 45 dana		
D10-D36	DOBROĆUDNI TUMORI			
D12	Dobročudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, anusa i analnog kanala	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija u slučaju operativnog liječenja do navedenog broja dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika PH verifikacija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
D25	Lejomiom materice	do 45 dana		
D27	Dobročudni tumor jajnika	do 45 dana		
D30	Dobročudni tumor mokraćnih organa	do 45 dana		
D31	Dobročudni tumor oka i pripojaka oka	do 30 dana		
D33	Dobročudni tumori mozga i drugih djelova centralnog nervnog sistema	do 180 dana		
D35.2	Dobročudni tumor hipofize	do 180 dana		
D36	Drugi dobroćudni tumor	do 30 dana		
D45	Povećanje broja ćelija krvi - Policitemia vera	do 21 dan		
D46	Sindromi poremećaja mijeloidne loze	do 30 dan		
D50-D89	BOLESTI KRV I KRVOTVORNIH ORGANA I ODREĐENI POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SISTEMA			
D50	Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
D69.0	Alergijska purpura	do 30 dana		
D73	Bolesti slezine	do 30 dana		
D80	Smanjenje imuniteta sa poremećajem antitijela	do 30 dana		
D86	Sarkoidoza	do 60 dana		
E00-E90	BOLESTI ŽLIJEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA			
E03	Druge smanjene funkcije štitaste žlijezde	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za E03-miksedem; E05-srčana dekompenzacija, gubitak vida; E06-tahikardija, hipotireoza; E10 i E11-retinopatija, nefropatija, angiopatija, neuropatija; za E22.1-ginekološke, endokr	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi hormonski status UZ pregled pregled interniste
E04	Druge netoksičke gušavosti	do 30 dana		
E05	Tireotoksikoza (povećana funkcija štitaste žlijezde)	do 45 dana		
E06	Zapaljenje štitaste žlijezde	do 45 dana		
E10	Šećerna bolest, insulinozavisan oblik	do 45 dana		

E11	Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik	do 21 dan		ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
E22.1	Povišen nivo prolaktina u krvi	do 21 dan		
E24	Cushingov sindrom	do 30 dana		
E27	Drugi poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde	do 30 dana		
F00-F99	DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA			
F03	Demencija, NOS	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja ili ambulantnog liječenja prema ocjeni konzilijuma psihijatarata	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi psihološko testiranje pregled psihijatra ciljana dijagnostika i pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti u cilju isključivanja somatskih oboljenja
F04	Organski sindrom nesjećanja	do 60 dana		
F06	Drugi duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i tjelesnom bolešću	do 180 dana		
F07	Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga	do 90 dana		
F19	Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem više psihoaktivnih supstanci (politoksikomanija)	do 30 dana		
F20	Šizofrenija	do 90 dana		
F23	Akutna i prolazna duševna oboljenja	do 30 dana		
F30-F39	Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
F40-F48	Neurotski, stresogeni i tjelesno manifestni poremećaji	do 30 dana	do navedenog broja dana	
F62	Trajna promjena ličnosti neorganskog porijekla	do 30 dana		
G00-G99	BOLESTI NERVNOG SISTEMA			
G00	Bakterijski meningitis, neklasifikovan na drugim mjestima	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za G00-konvulzije, gluvoća, paraliza kranijalnih nerava; G05-neurološke)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled neurologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
G05	Zapaljenje mozga, zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drugim bolestima	do 45 dana		
G20	Parkinsonova bolest	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije ambulantnog ili bolničkog liječenja	
G30	Alzheimerova bolest	do 90 dana		
G35	Višežarišna skleroza - Sclerosis multiplex	do 45 dan		
G40	Epilepsija	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (izmjenjena ličnost, rezistencija na terapiju, učestali napadi))	
G43	Migrena	do 7 dana	do navedenog broja dana	
G44	Druge glavobolje	do 14 dana		
G45	Prolazna moždana ishemija i srodni sindromi	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
G46	Sindromi krvnih sudova mozga	do 45 dana	i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
G50	Poremećaji petog lobanjskog živca mozga	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	

G51	Poremećaji živca lica	do 30 dana		
G52	Poremećaji drugih lobanjskih živaca	do 30 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (neurološke)	
G53	Poremećaji lobanjskih živaca u drugim bolestima	30-90 dana		
G54	Oboljenja korjenova i spletova živaca	do 45 dana	do navedenog broja dana	
G56	Oboljenje jednog živca ruke	do 45 dana		
G57	Oboljenje jednog živca noge	do 45 dana		
G60-G64	Oboljenej više živaca	do 45 dana		
G70	Miastenija - teška slabost mišića i druge mišićno-živčane bolesti	do 90 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (neurološke)	
G81	Hemiplegija - jednostrana paraliza - oduzetost	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
G82	Simetrična paraliza - paraplegija i tetraplegija	do 180 dana		
G92	Toksičko oboljenje mozga	do 45 dana		
H00-H59	BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA			
H05	Bolesti duplje oka	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (apsces, osteomijelitis, hemoragija)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled oftalmologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
H10	Zapaljenje vežnjače oka (konjuktivitis)	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (za H10-purulentni; H16-profunda, intersticijalni, neovaskularizacija rožnjače; H17-centralno zamućenje; H18-recidivantne erozije, hematokornee)	
H15	Bolesti beonjače	do 14 dana		
H16	Zapaljenje rožnjače	do 21 dan		
H17	Ožiljci i zamućenje rožnjače	do 30 dana		
H18	Druge bolesti rožnjače	do 30 dana		
H20	Zapaljenje dužice i zrakastog tijela	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
H25	Staračka katarakta	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja zbog hirurškog liječenja	
H27	Druge bolesti sočiva	do 30 dana		
H30	Zapaljenje sudovnjače i mrežnjače	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za H33-oštećenje vida < 50%)	
H33	Odvajanje mrežnjače i rascjep mrežnjače	do 60 dana		
H40	Glaukoma - zelena mrena	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (oftalmološke)	
H43	Bolesti staklastog tijela	do 60 dana		
H44	Bolesti jabučice oka	do 60 dana		
H45	Zapaljenje vidnog živca	do 60 dana		
H53	Poremećaji vida	do 30 dana		
H60-H95	BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA			

H60	Zapaljenje spoljašnjeg uva	do 14 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ORL ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
H65-H75	Bolesti srednjeg uva	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja zbog hirurškog liječenja	
H80	Otoskleroza	do 14 dana	do navedenog broja dana	
H81	Funkcijske bolesti organa za održavanje ravnoteže	do 30 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (vrto- glavice centralnog porijekla, neuritis n. vestibularis)	
H82	Vrtoglavica u drugim bolestima	do 30 dana		
H83	Druge bolesti unutrašnjeg uva	do 7 dana	do navedenog broja dana	
I00-I99	BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA			
I00	Reumatska groznica bez promjenama na srcu	do 45 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I01-pankarditis, endokarditis)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled interniste/kardiologa/kardio hirurga ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I01	Reumatska groznica sa promjenama na srcu	do 60 dan		
I05-I09	Hronične reumatske bolesti	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije ambulantnog ili bolničkog liječenja	
I10-I15	Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
I20	Stezanje u grudima (angina pectoris)	do 21 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (kardiološke)	
I21-I22	Akutni infarkt srca i Ponovljeni akutni infarkt srca	do 90 dana		
I25	Hronična ishemijska bolest srca	do 45 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (mitralna regurgitacija teškog stepena)	
I26	Začepjenje krvnih sudova pluća - embolija pluća	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I26-vaskularne, kardiološke, pulmološke; I30-rekurentni perikarditis, tamponada srca, konstrikcijski perikarditis)	
I30	Akutno zapaljenje srčane kese	do 60 dana		
I35	Nereumatske bolesti aortnog zaliska	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije ambulantnog ili bolničkog liječenja, a u slučaju hirurškog liječenja do 90 dana poslije dana operacije	
I38	Zapaljenje zaliska, NOS	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I38-embolija, dekompenzacija, glomerulonefritis, serozni perikarditis, aneurizma, apsces miokarda; I40- dekompenzacija, miokardiopatija, EF<45%; I42 i I43- EF<45%)	
I40	Akutno zapaljenje mišića srca	do 90 dana		
I42	Oboljenja srčanog mišića	do 60 dana		
I43	Oboljenje mišića srca u bolestima klasifikovanim na drugim mjestima	do 60 dana		
I44	Pretkomorsko-komorski zastoj i zastoj lijeve grane	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I47, I49 i I49 -dispnoične smetnje, Adams-Stokes sindrom)	
I45	Drugi poremećaji sprovodnog sistema srca	do 45 dana		
I47	Napad ubrzanog rada srca	do 21 dan		
I48	Treperenje i lepršanje pretkomora	do 21 dan		

I49	Drugi poremećaji ritma srca	do 21 dan		ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I50	Nedovoljna funkcija srca	do 90 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (EF<45%)	
I60	Krvarenje ispod paučinaste moždanice	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke i psihološke)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled neurologa/neurohirurga/ interniste/vaskularnog hirurga ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I61.2	Krvarenje u mozgu, NOS	do 90 dana		
I63	Infarkt mozga	do 90 dana		
I64	Apopleksija - moždana kap, neoznačena kao krvarenja ili infarkt mozga	do 90 dana		
I67.1	Aneurizma - vrećasto proširenje arterije mozga, bez prskanja	do 45 dana		
I70	Ateroskleroza - zakrećenje velikih krvnih sudova	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I70-cerebrovaskularne i kardiološke; I71-ruptura aneurizme; I74-vaskularne, kardiološke i neurološke)	ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I71	Aneurizma- ograničeno proširenje i rascjep srčanice	do 60 dana		
I74	Začepljenje arterija i stvaranje ugruška u arterijama	do 60 dana		
I80	Zapaljenje vena i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I80-tromboza dubokih vena; I81-vaskularne; I82-Sy Budd-Chiari, embolija ili tromboza v.cavae) za I81 u slučaju operacije do 90 dana poslije dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled vaskularnog hirurga ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I81	Zgrušavanje krvi u ulaznoj veni - v.portae	do 45 dana		
I82	Začepljenje vena i stvaranje krvnog ugruška u drugim venama	do 45 dana		
I83	Proširene vene nogu	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja zbog hirurškog liječenja	ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I84	Hemoroidi	do 21 dan		
I85	Proširene vene jednjaka	do 30 dana		
I87	Ostali poremećaji vena	do 21 dan		
I88	Zapaljenje limfnih čvorova, NOS	do 14 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled hirurga/interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I95	Nizak krvni pritisak	do 7 dana		
I97	Poremećaji krvotoka nakon intervencija, neklasifikovan na drugim mjestima	do 30 dana		
I98	Ostali poremećaji krvotoka u bolestima klasifikovanim na drugim mjestima	do 21 dan		
J00-J99	BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE			
J00-J06	Akutno zapaljenje nosnog dijela ždrijela, ždrijela, krajnika, grkljana, dušnika Akutne višestruke infekcije gornjeg dijela puta za disanje	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (bronhitis, otitis media,...)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ORL/pneumoftizilog
J10	Grip - virus identifikovan	do 14 dana		
J12	Zapaljenje pluća uzrokovano virusima	do 30 dana		

J15	Zapaljenje pluća uzrokovano bakterijama	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (stafilokokna, klebsiela, pseudomonas, apsces pluća)	ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
J17	Zapaljenje pluća u drugim bolestima	do 30 dana		
J20	Akutno zapaljenje dušnica	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (pneumonija)	
J30	Vazomotorna i alergijska kijavica	do 7 dana	do navedenog broja dana	
J30.2	Druga sezonska alergijska kijavica	do 5 dana		
J34	Druga oboljenja nosa i sinusa nosa	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za J34-celulitis, apsces; J36-flegmona vrata ili medijastinuma)	
J36	Zagnoj oko krajnika	do 21 dan		
J37	Hronično zapaljenje grkljana i grkljana sa dušnikom	do 14 dana	do navedenog broja dana	
J40	Zapaljenje dušnica, NOS	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (pneumonija, respiratorna insuficijencija, plućno srce)	
J42	Hronično zapaljenje dušnica, NOS	do 14 dana		
J43	Emfizem pluća	do 21 dan		
J44	Druga hronična opstruktivna bolest pluća	do 21 dan		
J45	Astma	do 21 dan		
K00-K93	BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE			
K02.9	Karijes zuba, NOS	do 5 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled stomatologa/interniste/hirurga ciljana dijagnostika (za K50- kolonoileoskopija sa PH verifikacijom; K51- elektrolitni status, parametri funkcije bubrega i jetre, SE, CRP, RTG abdomena, koprokultura
K04.0	Zapaljenje zubne pulpe	do 7 dana		
K04.7	Zagnoj vrha korijena bez fistule	do 10 dana		
K05	Zapaljenje desni i bolesti periodoncijuma	do 7 dana		
K21	Želudačno-jednjačko povraćanje	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K22-ruptura, divertikulum, sindroma Mallory-Weis; K22.1-anemija, hematemeza; K25-maligna alteracija, perforacija) za K22, K25 u slučaju operacije do 45 dana od dana operacije	
K21.0	Želudačno-jednjačko povraćanje sa zapaljenjem jednjaka	do 30 dana		
K22	Druge bolesti jednjaka	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja zbog hirurške intervencije, od dana operacije	
K22.1	Grizlica jednjaka	do 30 dana		
K25	Grizlica želuca	do 30 dana		
K26	Grizlica dvanaestopalačnog crijeva	do 45 dana		
K35	Akutno zapaljenje slijepog crijeva	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja zbog hirurške intervencije, od dana operacije	
K40.2	Preponska obostrana kila, bez opstrukcije ili gangrene	do 45 dana		
K40.3	Preponska jednostrana ili neoznačena kila, sa opstrukcijom, bez gangrene	do 45 dana		
K41	Butna kila	do 45 dana		

K44	Kila grudno-trbušne prečage	do 7 dana	do navedenog broja dana	
K50	Kronova bolest	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
K51	Zapaljenje debelog crijeva sa grizlicama - ulcerozni kolitis	do 45 dana	i/ili zbog komplikacija (za K50-fistule, perforacije, malnutricija, hemoragijska dijateza; K51 i K52-toksični megakolon, anemija, perforacija, karcinom)	
K52	Druga nezarazna zapaljenja želuca, tankog i debelog crijeva	do 30 dana		
K56	Paralitički zavezano crevo i opstrukcija crijeva bez kile	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
K59.9	Funkcionalni poremećaj rada crijeva, NOS	do 7 dana	do navedenog broja dana	
K60.3	Fistula čmara	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K70, K71, K73.9-dekompenzovana ciroza, ascit, hipoalbuminemija)	
K63.9	Bolest crijeva, NOS	do 14 dana		
K70	Bolest jetre uzrokovana alkoholom	do 21 dan		
K71	Bolest jetre uzrokovana toksinima	do 30 dana		
K73.9	Hronično zapaljenje jetre, NOS	do 45 dana		
K75.0	Zagnoj jetre	do 45 dana	do 21 dan nakon laparoskopske intervencije	
K80	Kamen u žučnoj kesi	21-45 dana	do 45 dana poslije klasične hirurške intervencije	
K81	Zapaljenje žučne kese	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K83-perforacija, fistula; K83.0-gnojno zapaljenje, septički šok, širenje infekcije; K85-hemoragijsko-nekrotizirajući pankreatitis)	
K83	Druge bolesti žučnih kanala	do 30 dana		
K83.0	Zapaljenje žučnih kanala	do 30 dana		
K85	Akutno zapaljenje gušterače	do 60 dana		
K86	Druge bolesti gušterače	do 30 dana		
K92	Druge bolesti organa za varenje	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
K92.8	Druge označene bolesti organa za varenje	do 14 dana	do navedenog broja dana	
K93	Druge bolesti organa za varenje u drugim bolestima	do 7 dana		
L00-L99	BOLESTI KOŽE I BOLESTI POTKOŽNOG TKIVA			
L04	Akutno zapaljenje limfnog čvora	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled dermatologa/hirurga ciljane dijagnostika (za L20-L23 i L50-L54-alergološko ispitivanje) pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
L05	Pilonidalna cista	do 45 dana	i/ili komplikacija zbog hirurške intervencije (apsces, fistulizacija)	
L23	Kontaktno alergijsko zapaljenje kože	do 10 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	
L25.9	Kontaktno zapaljenje kože, NOS	do 21 dan		
L28.2	Drugi svrab	do 10 dana		
L30	Drugo zapaljenje kože	do 21 dan		
L40	Psorijaza - ljuskavica	do 21 dan		
L50.6	Kontaktna koprivnjača	do 5 dana		
L50.8	Druga koprivnjača	do 21 dan		

L51	Raznoliki eritem - (crvenilo)	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	
L52	Eritem (crvenilo) sa čvorićima	do 21 dan		
L54	Eritem (crvenilo) u drugim bolestima	do 14 dana		
L55-L59	Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani radijacijom	do 14 dana		
L65.9	Neožiljno opadanje kose, NOS	do 14 dana		
L70.9	Akne, NOS	do 7 dana		
L72	Ciste korijena dlake kože i potkožnog tkiva	do 7 dana		
L80	Vitiligo-stečene depigmentovane mrlje kože	do 7 dana		
L81	Drugi poremećaji pigmentacije kože	do 7 dana		
L81.8	Drugi označeni poremećaji pigmentacije kože	do 5 dana		
L84	Kurje oko i žulj	do 7 dana		
L88	Gnojno-gangrenozno zapaljenje kože	do 14 dana		
M00-M99	BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA			
M00	Gnojna zapaljenja zglobova	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za M02.3-teška destrukcija metatarsofalangealnih zglobova)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled interniste/reumatologa/orto-peda ciljana dijagnostika (serologija, reaktanti akutne faze) pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
M02.3	Reiterova bolest	do 45 dana		
M02.9	Reaktivno oboljenje zgloba, NOS	do 45 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (više zglobova)	
M03	Postinfektivna oboljenja i reaktivna oboljenja zglobova u drugim bolestima	do 45 dana		
M05	Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba	do 45 dana		
M07	Psorijazna oboljenja i enteropatička oboljenja zgloba	do 45 dana		
M10.9	Giht, NOS	do 30 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (za M10.09-artritis urica; M13.0-zapaljenski sindrom; M15-sekundarna poliartritoza)	
M13.0	Zapaljenje više zglobova, NOS	do 30 dana		
M15	Degenerativna oboljenja zglobova	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije ambulantnog ili bolničkog liječenja, a u slučaju hirurške intervencije do 90 dana od dana operacije	
M16	Degenerativno oboljenje zgloba kuka	do 30 dana		
M17	Degenerativno oboljenje zgloba koljena	do 30 dana		
M22.4	Razmekšavanje hrskavice čašice	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
M25	Druge bolesti zglobova	do 14 dana		
M32	Sistemski eritemski lupus	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za M32-renalne, vaskularne, kardiološke, neurološke; M33-oštećenje srca i respiratornog sistema)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled interniste
M33	Zapaljenje više mišića kože - dermatopolimiozitis	do 60 dana		

				ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
M42	Koštano-hrskavično oboljenje kičme - Osteochondrosis	do 45 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (neurološke)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled neurologa/fizijatra/neurohirurga ciljana dijagnostika (za M40-M43 i M45-M49-CT, MR, EMNG) pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
M45	Zapaljenje pršljenova sa ukočenošću	do 60 dana	do navedenog broja dana (komplikacije: za M45-smanjen respiratorni index, M48-neurološke, M50-neurološke, prolaps diska sa neurološkim ispadima)	
M47	Okoštavanje zglobova pršljenova	do 30 dana		
M48	Suženje kanala kičme	do 45 dana		
M50	Bolesti međupršljenskih jastuka (diskusa) vrata	do 45 dana		
M51	Druge bolesti međupršljenskog diskusa	do 60 dana	do navedenog broja dana od dana operacije	
M51.0	Oboljenja slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem kičme	do 30 dana		
M51.1	Oboljenja slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korijena živca	do 45 dana		
M54	Bol u leđima	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (neurološke)	
M54.2	Bol u vratu	do 14 dana		
M54.4	Bol u slabinskom dijelu kičme i sjedalnom živcu	do 14 dana		
M60	Zapaljenje mišića	do 14 dana	do navedenog broja dana(komplikacije: za M65-gnojni tendosinovitis, M66-muskularne i neurološke)	
M62.9	Bolest mišića, NOS	do 14 dana		
M65	Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom	do 21 dan		
M66	Spontano prsnuće sinovije i tetive	do 45 dana		
M67	Druge bolesti sinovije i tetive	do 30 dana	do navedenog broja dana (komplikacije: muskularne i neurološke)	
M67.0	Stečena skraćena Ahilova tetiva	do 21 dan		
M68	Bolesti sinovije i tetive u drugim bolestima	do 21 dan		
M70	Bolesti mekih tkiva usled aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska	do 21 dan		
M75	Bolesti zgloba ramena	do 30 dana	do navedenog broja dana (komplikacije: neurološke)	
M75.1	Sindrom "okretanja narukvice"	do 45 dana		
M75.2	Zapaljenje tetive dvoglavog mišića	do 45 dana		
M76	Entezopatija noge, isključujući stopalo	do 21 dan		
M77	Druga entezopatija	do 21 dan		
M79	Druge bolesti mekih tkiva	do 10 dana		
M79.0	Reumatizam, NOS	do 14 dana		

M79.1	Bol u mišiću	do 7 dana		
M79.2	Neuralgički bol i zapaljenje živca, NOS	do 21 dan		
M79.9	Bolest mekih tkiva, NOS	do 14 dana		
M80	Osteoporoza sa patološkim prelomom	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ortopeda/fizijatra ciljane dijagnostika (za M80-M81-MKG DXA metodom na L kičmi i kuku) pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
M81.9	Osteoporoza, NOS	do 21 dan		
M86	Zapaljenje srži kosti/Osteomijelitis	do 90 dana	do navedenog broja dana (komplikacije: produžena egzacerbacija)	
M86.6	Drugo hronično zapaljenje srži kosti	do 90 dana		
M96	Bolesti mišića i kostiju poslije operacije, koje nisu klasifikovane na drugom mjestu	do 60 dana	do navedenog broja dana (komplikacije: lokomotorna oštećenost)	
M99.4	Suženje kanala živca vezivnim tkivom	do 90 dana	do navedenog broja dana (komplikacije: neurološke)	
M99.7	Suženje međupršljenkog otvora tkivom i međupršljenkim diskusom	do 90 dana		
N00-N99	BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA			
N00	Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom	do 30 dana		klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled urologa/nefrologa ciljane dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
N03	Hronični zapaljenjski bubrežni sindrom	do 60 dana		
N10-N12	Akutno i hronično zapaljenje kanalića bubrega i međučelijskog tkiva, Hronično zapaljenje karličice bubrega i bubrega bez prepreke i sa preprekom	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (bubrežna insuficijencija)	
N13	Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano preprekom sa vraćanjem mokraće	do 45 dana		
N13.5	Pregib i suženje mokraćovoda bubrega bez zastoja mokraće	do 60 dana		
N17	Akutna nedovoljna funkcija bubrega	do 60 dana		
N18-N19	Hronična bubrežna bolest	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za N18-N19-kardiovaskularne, neurološke, hematološke, endokrinološke; N20-N23-hidronefroza)	
N20-N23	Mokraćni kamenci	do 14 dana		
N30-N39	Druge bolesti mokraćnog sistema	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
N40	Hiperplazija prostate	do 30 dana		
N43	Vodena kila i nakupljanje sjemena u ovojnici muških polnih žlijezda	do 21 dan	do navedenog broja dana od dana operacije	
N45	Zapaljenje sjemenika i zapaljenje pasjemenika	do 21 dan	do navedenog broja dana zbog komplikacija (loša regresija)	
N60-N64	Bolesti dojke	do 30 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski
N70-N77	Zapaljenje ženskih organa karlice	do 30 dana		

N80	Materična sluznica u mišiću materice ili u raznim tkivima organizma - Endometrioza	do 30 dana		nalazi pregled ginekologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
N81	Ispadanje polnih organa žene	do 30 dana		
N81.1	Kila mokraćne bešike	do 45 dana		
N82	Fistule ženskih polnih organa	do 30 dana		
N84	Polip - peteljkast sluznični izraštaj-ženskih polnih organa	do 14 dana		
N86	Nagriženost i izmještenost grlića materice	do 14 dana		
N87	Poremećaj razvoja ćelija grlića materice	do 21 dan		
N91	Izostanak menstruacija i smanjenje menstruacije	do 3 dana	do navedenog broja dana	
N92	Pojačano, učestalo i neuredno krvarenje iz materice	do 3 dana		
N92.6	Neuredna menstruacija, NOS	do 5 dana		
N94	Bol i druga stanja polnih organa žene	do 3 dana		
N95	Bolesti menopauze - klimakterijuma	do 14 dana		
N96	Spontani pobačaj	do 60 dana		
N97	Neploidnost žene	do 14 dana		
N98	Komplikacije uzrokovane vještačkim oplodnjem	do 21 dan		
N99	Druge bolesti mokraćno-polnih organa poslije medicinskih intervencija	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (insuficijencija bubrega)	
O00-O99	TRUDNOĆA, RAĐANJE I BABINJE			
O00	Vanmaterična trudnoća	do 45 dana	do navedenog broja dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ginekologa/interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
O01	Grozdasta mola	do 60 dana		
O14	Preeklampsija	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
O15	Eklampsija	do 45 dana		
O20	Krvarenje u početnoj trudnoći		do kraja održavanja trudnoće	
O20.0	Prijeteći pobačaj			
O21	Prekomjerno povraćanje trudnice	do 90 dana		
O22	Komplikacije vena kod trudnice	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za O22-embolije; O24-endokrinološke)	
O23	Infekcija mokraćno-polnih puteva u trudnoći	do 30 dana		
O24	Šećerna bolest u trudnoći	do 30 dana		
O44.1	Nisko usađena posteljica sa krvarenjem		do kraja održavanja trudnoće	
R00-R99	SIMPTOMI, ZNACI I PATOLOŠKI KLINIČKI I LABORATORIJSKI NALAZI			

R53	Klonulost i umor	do 7 dana		klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
R58	Krvarenje	do 14 dana		
R64	Cachexia - izrazita mršavost	do 60 dana		
S00-T98	POVREDE, TROVANJA I POSLJEDICE DJELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA			
S00	Površinska povreda glave	do 14 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled neurohirurga/hirurga/neurologa/ ortopeda ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S01	Otvorena rana glave	do 21 dan		
S02	Prelom lobanje i prelom kostiju lica	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
S02.2	Prelom kostiju nosa	do 14 dana		
S03	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza glave	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
S04	Povrede živaca lobanje	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S05	Povreda oka i duplje oka	do 60 dana		
S06	Povreda unutar lobanje	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
S09	Druge neoznačene povrede glave	do 21 dan		
S11	Otvorena rana vrata	do 21 dan		
S12	Prelom vrata	do 120 dana		
S13	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza vrata	do 45 dana		
S14	Povrede živaca i kičmene moždine vrata	do 60 dana		
S15	Povreda krvnih sudova vrata	do 45 dana		
S21	Otvorena rana grudnog koša	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (višestruke frakture)	
S22	Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dijela kičme	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
S23	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša	do 45 dana		
S24	Povreda živaca i grudnog dijela kičmene moždine	do 60 dana		
S27	Povreda drugih neoznačenih unutargrudnih organa	do 60 dana		
S31	Otvorena rana trbuha, slabine i karlice	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
S32	Prelom slabinskog dijela kičme i karlice	do 120 dana		
S33	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dijela kičme i karlice	do 90 dana		
S34	Povreda živaca i slabinskog dijela kičmene moždine u	do 60 dana		do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja

	trbušnom, slabinskom i karličnom dijelu kičme			pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S35	Povreda krvnih sudova u trbušnom, slabinskom i karličnom dijelu kičme	do 60 dana		
S36	Povreda organa trbuha	do 60 dana		
S37	Povreda organa karlice	do 60 dana		
S41	Otvorena rana ramena i nadlaktice	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled hirurga/ortopeda/ neurologa/fizijatra ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S45	Prelom u predjelu ramena i nadlaktice	do 60 dana		
S43	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa	do 45 dana		
S44	Povreda živaca u predjelu ramena i nadlaktice	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za S44-paralize nerava)	
S45	Povreda krvnih sudova u predjelu ramena i nadlaktice	do 45 dana		
S46	Povrede mišića i tetive u predjelu ramena i nadlaktice	do 30 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za S52-fractura male sanata, M. Sudeck, neurološki ispadi)	
S50	Površinska povreda podlaktice	do 14 dana		
S51	Otvorena rana podlaktice	do 21 dan		
S52	Prelom podlaktice	do 60 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
S53	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta	do 45 dana		
S54	Povreda živaca u predjelu podlaktice	do 60 dana		
S55	Povreda krvnih sudova u predjelu podlaktice	do 45 dana		
S56	Povreda mišića i tetive u predjelu podlaktice	do 30 dana		
S58	Traumatska amputacija podlaktice	do 120 dana	do navedenog broja dana	
S60	Površinska povreda ručja i šake	do 14 dana		
S61	Otvorena rana ručja i šake	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	
S62	Prelom u predjelu ručja i šake	do 60 dana		
S63	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predjelu ručja i šake	do 45 dana		
S64	Povreda živaca u predjelu ručja i šake	do 60 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (paraliza nerava)	
S65	Povreda krvnih sudova u predjelu ručja i šake	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja ili zbog komplikacija (poremećaji funkcije palca i malog prsta)	
S66	Povreda mišića i tetive u predjelu ručja i šake	do 30 dana		
S68	Traumatska amputacija ručja i šake	do 90 dana		
S70	Površinska povreda kuka i butine	do 14 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski
S71	Otvorena rana kuka i butine	do 21 dan		

S72	Prelom butnjače	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i skidanja imobilizacije	nalazi pregled hirurga/ortopeda/ neurologa/fizijatra ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnost
S73	Iščašenje, uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka	do 45 dana		
S74	Povreda živaca u predjelu kuka i butine	do 60 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (paraliza nerava)	
S75	Povreda krvnih sudova u predjelu kuka i butine	do 45 dana	do navedenog broja dana	
S76	Povreda mišića i tetive u predjelu kuka i butine	do 30 dana		
S77	Rana uzrokovana zdrobljavanjem kuka i butine	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i skidanja imobilizacije	
S78	Traumatska amputacija kuka i butine	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
S79	Druge i označene povrede kuka i butine	do 21 dan	do navedenog broja dana	
S80	Površinska povreda potkoljenice	do 14 dana		
S81	Otvorena rana potkoljenice	do 21 dan		
S82	Prelom potkoljenice, uključujući i predio skočnog zgloba	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija (M. Sudeck) i skidanja imobilizacije	
S83	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza koljena	do 45 dana		
S84	Povreda živaca u predjelu potkoljenice	do 60 dana		
S85	Povreda krvnih sudova u predjelu potkoljenice	do 45 dana		
S86	Povreda mišića i tetive u predjelu potkoljenice	do 30 dana	do navedenog broja dana	
S86.0	Povreda Ahilove tetive	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i skidanja imobilizacije	
S87	Povreda nastala zdrobljavanjem koljena i potkoljenice	do 120 dana		
S88	Traumatska amputacija potkoljenice	do 120 dana		
S89	Druge i neoznačene povrede potkoljenice	do 21 dan	do navedenog broja dana	
S90	Površinska povreda skočnog zgloba i stopala	do 14 dana		
S91	Otvorena rana skočnog zgloba i stopala	do 21 dan		
S92	Prelom stopala, izuzev skočnog zgloba	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija	
S93	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 45 dana		
S94	Povreda živaca u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S95	Povreda krvnih sudova u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 45 dana		
S96	Povreda mišića i tetive u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 30 dana		
S98	Traumatska amputacija skočnog zgloba i stopala	do 120 dana		
S99	Druge i neoznačene povrede skočnog zgloba i stopala	do 21 dan		
T02	Prelomi više predjela tijela	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled

T03	Iščašenja, uganuća i istegnuća više djelova tijela	do 45 dana		standardni laboratorijski nalazi pregled hirurga/ortopeda/ fizijatra ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
T04	Zgnječena više predjela tijela	do 60 dana		
T05	Traumatske amputacije više predjela tijela	do 120 dana		
T08	Prelom kičme, NOSg nivoa	do 120 dana		
T15	Strano tijelo u spoljašnjem dijelu oka	do 7 dana		
T17	Strano tijelo u sistemu za disanje	do 7 dana		
T20	Opekotina i razjed glave i vrata	do 90 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija	
T21	Opekotina trupa	do 21 dan		
T22	Opekotine i razjed ramena i ruke, izuzev ručja i šake	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
T23	Opekotina ručja i šake	do 21 dan		
T24	Opekotina kuka i noge, izuzev skočnog zgloba i stopala	do 21 dan	do navedenog broja dana	
T25	Opekotina skočnog zgloba i stopala	do 21 dan		
T26	Opekotina oka i pripojaka oka	do 21 dan		
T35	Promrzlina više djelova tijela i NOS promrzlina	do 45 dana		
T36-T50	Trovanje lijekovima, preparatima i biološkim supstancama	do 10 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
T86	Neuspjeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva	do 45 dana		
Z00-Z99	FAKTORI KOJI UTIČU NA ZDRAVSTVENO STANJE I KONTAKT SA ZDRAVSTVENOM SLUŽBOM			
Z22	Kliconoša zaraznih bolesti	do 30 dana	do navedenog broja dana	
Z31	Unapređenje reprodukcije	do 30 dana		
Z52	Davaoci organa i tkiva	do 45 dana	do navedenog broja dana od dana operacije	
Z94	Stanje presađenog organa i tkiva	do 60 dana	do navedenog broja dana	
Z95.0	Prisustvo pejsmekera srca (pacemaker)	do 14 dana		
Z95.1	Prisustvo aortokoronarnog bajpasa (Bypass graft)	do 60 dana	do navedenog broja dana od dana implantacije	
Z95.2	Prisustvo vještačkog zaliska srca	do 60 dana		
Z95.4	Prisustvo druge zamjene zaliska srca	do 60 dana		
Z96.6	Prisustvo vještački ugrađenog zgloba	do 90 dana		
Agenda	NOS (NON SPECIFICATA) - neoznačena			

DZ

Broj zdrav. kartona

Organizaciona jedinica

Broj uputa

Punkt DZ

UPUT ZA PRVOSTEPENU LJEKARSKU KOMISIJU

Prezime i ime osiguranika	Godina rođenja	JMBG																		
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																		
Mjesto stanovanja - adresa	Područna jedinica Fonda	Broj zdr. knjižice																		
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																		

UZROK PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD:

1. Bolest	2. Profesionalna bolest	3. Povreda	4. Povreda na radu	5. Zdravstveni nadzor ili karantin
6. Izolacija, kliconoštvo, zaraza	7. Njega člana uže porodice do 15 godina	8. Njega člana uže porodice preko 15 godina	9. Dobrovoljno davanje krvi, tkiva i organa	10. Pratilac oboljelog lica
11. Održavanje trudnoće				

Dijagnoza

<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
Šifra dijagnoze			

Spoljašnji uzrok bolesti/povrede

<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
Šifra dijagnoze			

NALAZ I MIŠLJENJE IZABRANOG DOKTORA:

.....

Dosadašnja privremena spriječenost za rad:

od..... do

U

Datum

(M.P.)

Izabrani doktor – potpis i faksimil

Napomena: Osiguranik se upućuje najranije pet dana prije 30-og dana privremene spriječenosti za rad, a najkasnije 30-og dana, Prvostepenoj ljekarskoj komisiji, od dana utvrđene privremene spriječenosti za rad. Osiguranik je dužan da se sa uputom javi u roku od tri dana Ljekarskoj komisiji (član 9 Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Sl. list CG“ br. xxxxxx)

DZ

Broj zdrav. kartona

Organizaciona jedinica

Broj uputa

Punkt DZ

UPUT IZABRANOG DOKTORA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA

Prezime i ime osiguranika	Godina rođenja	JMBG									
Mjesto stanovanja - adresa	Područna jedinica/filijala Fonda	Broj zdr. knjižice									

UZROK PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD:

1. Bolest	2. Profesionalna bolest	3. Povreda	4. Povreda na radu	5. Zdravstveni nadzor ili karantin
6. Izolacija, kliconoštvo, zaraza	7. Njega člana uže porodice do 15 godina	8. Njega člana uže porodice preko 15 godina	9. Dobrovoljo davanje krvi, tkiva i organa	10. Pratilac oboljelog lica
11. Održavanje trudnoće				

Dijagnoza

.
Šifra dijagnoze

Spoljašnji uzrok bolesti / povrede

.
Šifra dijagnoze

NALAZ I MIŠLJENJE IZABRANOG DOKTORA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dosadašnja privremena spriječenost za rad:

od..... do

U

Datum

Izabrani doktor – potpis i faksimil

(M.P.)

NAPOMENA: Ovaj uput izdaje se osiguraniku u skladu sa čl. 11 i 12 Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Sl. list CG" broj xxxxxxx)

Područna jedinica / filijala Broj protokola

DatumIMRG

Na osnovu člana 13 Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Sl. list CG“ br. xxxxxx) i čl. 12 i 13 Pravilnika o sastavu, načinu obrazovanja i radu Prvostepene ljebarske komisije („Sl. list CG“ br. 69/06), po zahtjevu/uputu br. od

Prvostepena ljebarska komisija donosi:

NALAZ I MIŠLJENJE PRVOSTEPENE LJEKARSKE KOMISIJE

OSIGURANIKU:

utvrđuje se privremena spriječenost za rad:

UZROK PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD:

Dijagnoza

□	□	□	.	□
Šifra dijagnoze				

Spoljašnji uzrok bolesti / povrede

□	□	□	.	□
Šifra dijagnoze				

Prvi dan privremene spriječenosti:

Dan ponovnog javljanja Prvostepenoj ljebarskoj komisiji:

Posljednji dan privremene spriječenosti:

PREPORUKA OSIGURANIKU:

.....
.....
.....
.....

PRVOSTEPENA LJEKARSKA KOMISIJA

.....
(Predsjednik)

.....
(Član)

.....
(Član)

(M.P.)

NAPOMENE:

1. Izabrani doktor je dužan da utvrdi prekid trajanja privremene spriječenosti za rad osiguranika i prije isteka roka koji je utvrdila Ljebarska komisija, ako utvrdi da se zdravstveno stanje poboljšalo tako da se može vratiti na rad, kao i na zahtjev osiguranika.

2. Ukoliko osiguranik nije zadovoljan ovim nalazom i mišljenjem, podnosi pisani zahtjev područnoj jedinici/filijali za donošenje rješenja u skladu sa zakonom

ZU DOM ZDRAVLJA _____

IZVJEŠTAJ ZA PRAĆENJE PARAMETARA PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

ZA MJESEC _____ 20__ GODINE

Izveštaj o privremenoj spriječenosti za rad po doktorima za zdravstvenu ustanovu										
Šifra ID	Izabrani doktor	Broj osiguranika		Broj slučajeva	Broj slučajeva po prigovoru	Broj dana	Stopa slučajeva	Procenat bolovanja	Broj dana po slučaju	Broj dana po zaposlenom
		Registrovanih	Aktivnih							
UKUPNO										

DIREKTOR DZ

ZU DOM ZDRAVLJA _____

IZVJEŠTAJ ZA PRAĆENJE PARAMETARA PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

ZA MJESEC _____ 20__ GODINE

Izveštaj o privremenoj spriječenosti za rad po uzrocima za zdravstvenu ustanovu							
	Uzrok privremene spriječenosti za rad	Broj slučajeva	Broj dana	Stopa slučajeva	Procenat bolovanja	Broj dana po slučaju	Broj dana po zaposlenom
1	Bolest						
2	Profesionalna bolest						
3	Povreda						
4	Povreda na radu						
5	Zdravstveni nadzor ili karantin						
6	Izolacija, kliconoštvo, zaraza						
7	Njega člana uže porodice do 15 godina						
8	Njega člana uže porodice preko 15 godina						
9	Dobrovoljno davanje krvi, tkiva i organa						
10	Pratilac oboljelog lica						
11	Održavanje trudnoće						
	UKUPNO						

DIREKTOR DZ

IZVJEŠTAJ ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Naziv – šifra zdravstvene ustanove:		
Prezime i ime osiguranika:		
Broj zdravstvene knjižice:	Godina rođenja:	JMB:
Naziv poslodavca – obveznika uplate doprinosa:		
Broj obveznika uplate doprinosa:		
Mjesto i adresa:		
Prvi dan privremene spriječenosti za rad:	Posljednji dan privremene spriječenosti za rad:	Ukupan broj dana privremene spriječenosti za rad:
Period za koji se izvještaj izdaje: od do		
Naknada zarade ne pripada osiguraniku, ako: <ul style="list-style-type: none">- je prouzrokovao spriječenosti za rad,- za vrijeme privremene spriječenosti za rad obavlja privrednu ili drugu djelatnost, bez obzira da li ostvaruje prihod od te djelatnosti,- je sprječavao ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad,- se bez opravdanog razloga ne javi izabrano doktoru ili izabranom timu, odnosno komisiji za ocjenu sposobnosti ili se ne odazove na ljekarski, odnosno komisijski pregled u zakazano vrijeme,- u vrijeme korišćenja prava na privremenu spriječenost za rad promijeni mjesto boravka, osim u cilju liječenja u skladu sa zakonom,- je lice na izdržavanju kazne zatvora,- je licu izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi,- je licu izrečena mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana.		
% naknade zarade koja se isplaćuje zaposlenom:		
Nalaz i mišljenje Prvostepene ljekarske komisije: broj i datum		

_____ Mjesto i datum

M. P.

_____ Potpis izabranog doktora i faksimil

ZAHTEJ ZA REFUNDACIJU ISPLAĆENE NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Podaci o privrednom društvu, preduzetniku ili dijelu stranog društva:

Naziv:

PIB:

Broj OUD-a

Žiro-račun:

Adresa:

Telefon:

Mail:

Spisak zaposlenih kojima su isplaćene naknade zarada:

	Prezime i ime Jedinstveni matični broj (JMB)	Prvi dan privremene spriječenosti za rad	Period Isplate naknade zarade		Dan isplate naknade zarade	Broj radnih dana	Osnov za obračun naknade zarade - dnevni osnov	% isplate	Iznos naknade zarade
			od	do					
1									
2									
3									
4									
5									

.....
(Obračunski radnik)

(M.P.)

.....
(Potpis ovlaštenog lica)

Period isplate naknade zarade

Upisuje se period isplate naknade zarade za koji poslodavac traži refundaciju od Fonda. Naknadu zarade za prvih 60 dana privremene spriječenosti za rad isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a nakon 60 dana naknadu zarade isplaćuje takođe poslodavac, a Fond je refundira poslodavcu. Naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće (liječenja prijetjećeg abortusa), Fond refundira poslodavcu od prvog dana odobranja privremene spriječenosti za rad

Dan isplate naknade zarade

Upisuje se tačan datum kada je izvršena isplata naknade zarade koja je predmet refundacije.

Broj radnih dana

Upisuje se broj radnih dana u mjesecu za koje je poslodavac isplatio naknadu zarade zaposlenom, na osnovu Izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Osnov za obračun naknade – dnevni osnov

Upisuje se iz potvrde za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade.

% isplate

Upisuje se podatak o procentu naknade zarade iz Izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Prilozi uz zahtjev za poslodavca:

1. izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
2. dokaz nadležnog poreskog organa o uplaćenim poreskim i neporeskim obavezama za period za koji se podnosi zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade,
3. izvod poslovne banke o isplaćenju naknade zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju,
4. dokaz da je izvršena isplata naknade zarade zaposlenom (potvrda odgovornog lica o isplaćenju naknade zarade) i
5. potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, sa odgovarajućim platnim listama.

Prilozi uz zahtjev za preduzetnika i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje:

1. rješenje o registraciji od nadležnog organa,
2. izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
3. dokaz od poreskog organa o visini osnovice na koju su plaćene poreske i neporeske obaveze za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad i
4. izvod poslovne banke o isplaćenju naknade zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju.

Napomena: Za preduzetnike i lica koja obavljaju samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje, osnov za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad čini osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju poreske i neporeske obaveze za posljednja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad.

Podaci o privrednom društvu

Djelovodni broj: _____

U _____, _____ god.

Naziv privrednog društva, ili ime i prezime preduzetnika			
Sjedište		PIB ili JMB	
Oblik obavljanja privredne djelatnosti		Odgovorno lice	
Kontakt telefon		Kontakt i-mejl	

POTVRDA O ISPLAĆENOJ NAKNADI ZARADE

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su zaposlenim radnicima koji se nalaze na privremenoj spriječenosti za rad, isplaćene naknade zarade za ____ mjesec _____ godine, prema sljedećem spisku:

Rb	Ime i prezime	JMB	Iznos isplaćene naknade	Datum isplate	Poslovna banka zaposlenog
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Odgovorno lice:

M.P.

(Potpis odgovornog lica)

Shodno odredbi člana 61 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br. 145/21), u slučaju da su Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore dostavljeni netačni podaci, Fond ima pravo na naknadu štete od poslodavca.

545.

Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore, broj 37/2011 i 53/2016 i 145/21“) i Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore, broj 39/2011 i 37/2017“) Opšta skupština članova nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora - OFA“ na redovnoj sjedinici održanoj dana 31.03.2022. godine u Podgorici usvojila je

STATUT

Opšte odredbe

Član 1

„Organizacija fotografskih autora – OFA“ (u daljem tekstu: Organizacija OFA) je neprofitno nevladino udruženje za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji.

Član 2

Autor fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji u smislu ovog Statuta je svako fizičko lice koje je autor, kao i nosilac autorskog prava koji ima zaključen ugovor o isključivom ustupanju autorskog imovinskog prava sa Organizacijom OFA.

Član 3

Organizacija OFA u svoje ime, a za račun svojih članova ostvaruje autorska i druga prava na njihovim objavljenim fotografskim djelima i djelima stvorenim u procesu sličnom fotografiji.

Član 4

Statut je osnovni akt Organizacije OFA.

Statut je akt koji sadrži osnove organizacije i funkcionisanja Organizacije OFA.

Drugi opšti i pojedinačni akti koje donosi Organizacija OFA moraju biti u skladu sa njim.

Sve odredbe opštih i pojedinačnih akata koji su u suprotnosti sa Statutom su ništave.

Član 5

Organizacija OFA je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Zakona, Statuta, opštih i pojedinačnih akata i ugovora.

Naziv i sjedište

Član 6

Naziv nevladinog udruženja je: „Organizacija fotografskih autora“.

Skraćeni naziv je: OFA.

Naziv nevladinog udruženja na engleskom jeziku je: „Organisation of Photography Authors“.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: OPA.

Član 7

Sjedište Organizacije OFA je u Podgorici.

Izgled i sadržina pečata i štambilja

Član 8

Organizacija OFA ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Organizacije OFA je okruglog oblika i na njemu je utisnut sljedeći sadržaj: „Organizacija fotografskih autora – OFA, Podgorica” po obodu i logo Organizacije OFA u sredini.

Štambilj Organizacije OFA je pravouganog oblika i na njemu je utisnut sljedeći sadržaj: „Organizacija fotografskih autora – OFA, Podgorica", ispod toga se nalazi prostor za unošenje djelovodnog broja, mjesta i datuma.

Ciljevi i djelatnost

Član 9

Ciljevi Organizacije OFA su: zaštita prava autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji i nosilaca autorskog prava; poboljšanje statusa i položaja autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji i nosilaca autorskog prava; promocija autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji; podsticanje i afirmisanje mladih i pripadnika nacionalnih manjina koji su autori fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji na stvaralaštvo u oblasti fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji, a u cilju očuvanja i promocije njihove posebnosti; briga i očuvanje crnogorske fotografske baštine.

Član 10

Djelatnosti Organizacije OFA su: kolektivno ostvarivanje imovinskih prava autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji i nosilaca autorskog prava; organizacija stručnih seminara, savjetovanja, manifestacija i izložbi; saradnja sa organizacijama i udruženjima iz zemlje i inostranstva; izdavanje publikacija; preduzimanje drugih aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva Organizacije OFA.

Vrsta i predmet zaštite prava koja se kolektivno ostvaruju

Član 11

Organizacija OFA obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji i nosilaca autorskog prava na:

- pravo kablovske retransmisije;
- pravo na naknadu za zvučno ili vizuelno snimanje;
- pravo na naknadu za fotokopiranje.

Članstvo

Član 12

Članom Organizacije OFA može postati svaki autor i nosilac autorskog prava fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji, a koji je sa Organizacijom OFA zaključio ugovor o isključivom ustupanju autorskog imovinskog prava.

Član 13

Organizacija OFA je dužna da kao člana prihvati nosioca prava i lice koje zastupa nosioca prava, uključujući i druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nosioca prava, ako ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o članstvu.

Član 14

Ukoliko Organizacija OFA odbije da prihvati zahtjev za članstvo, dužna je da podnosiocu zahtjeva pruži obrazložene razloge za odbijanje.

Član 15

U ime Organizacije OFA ugovor o isključivom ustupanju imovinskog autorskog prava sa autorom ili nosioce autorskog prava zaključuje Izvršni direktor.

Član 16

Organizacija OFA vodi ažurnu evidenciju autora i nosilaca autorskog prava fotografskih djela i njihovih djela.

Član 17

Ugovor o isključivom ustupanju autorskog imovinskog prava o ustupanju prava sa članom Organizacije OFA se zaključuje na period od 5 (pet) godina.

Član 18

Ukoliko po isteku ugovora o isključivom ustupanju autorskog imovinskog prava ne dođe do otkaza neke od ugovornih strana, ugovor će se smatrati produženim na period od još 5 (pet) godina.

Prestanak članstva

Član 19

Članstvo prestaje:

- smrću;
- otkazom;
- isključenjem.

Član 20

U slučaju smrti člana, prestaje članstvo u Organizaciji OFA.

Ukoliko zakonski nasljednici preminulog člana žele da budu nosioci autorskog imovinskog prava mogu podnijeti zahtjev za članstvo u Organizaciji OFA.

Član 21

Autor ili nosilac autorskog imovinskog prava na fotografskim djelima i dijelima stvorenim u procesu sličnom fotografiji može da otkáže ovlašćenje za upravljanje pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima koje je povjerio Organizaciji OFA u cjelini ili u pogledu ili bilo kojeg prava, vrste prava, vrste djela ili drugih sadržaja po izboru, za područja država po izboru, nakon otkaznog roka koji ne može biti duži od 6 (šest) mjeseci.

Član 22

U slučaju povrede Zakonskih, Opštih ili Ugovornih obaveza članu će se izreći disciplinska mjera.

Disciplinska odgovornost

Član 23

Disciplinske mjere su opomena i isključenje.

Član 24

Opomena će se izreći članu koji je izvršio lakšu povredu.

Član 25

Članu će se izreći mjera isključenja, ako je izvršio težu povredu i to ako je:

- osuđen ili kažnjen za djelo koje ga čini nedostojnim;
- njegovo djelovanje suprotno interesima i ciljevima Organizacije OFA;
- svojim djelovanjem nanio štetu Organizaciji OFA;
- narušio ugled Organizacije OFA.
- prekršio prava ili obaveze iz opštih ili pojedinačnih akata Organizacije OFA.

Član 26

Postupak disciplinske odgovornosti se pokreće na inicijativu Izvršnog direktora.

Član 27

Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti vodi Nadzorni odbor.
Nakon sprovedenog postupka disciplinske odgovornosti Nadzorni odbor donosi odluku.

Član 28

Postupak, odlučivanje i odgovornost su propisani Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.

Obaveze članstva

Član 29

Član je u obavezi da redovno i tačno dostavlja podatke o predmetima zaštite koji se kolektivno ostvaruju, kao i podatke neophodne za isplatu naknada.

Član 30

Član je u obavezi da se pridržava Zakona, Opštih i Pojedinačnih akata Organizacije OFA.

Osnova unutrašnje organizacije

Član 31

Organi Organizacije OFA su:

- Opšta skupština članova;
- Upravni odbor;
- Izvršni direktor;
- Nadzorni odbor.

Opšta skupština članova

Član 32

Opšta skupština članova je najviši organ Organizacije OFA.

Član 33

Opštu skupštinu članova čine svi članovi Organizacije OFA.

Član 34

Pravo da učestvuju i glasaju na opštoj skupštini članova imaju svi članovi Organizacije OFA.

Član 35

Opšta skupština članova ima predsjednika, koji se bira na mandat od četiri (4) godina, uz mogućnost ponovnog reizbora.

Član 36

Opštom skupštinom članova predsjedava predsjednik.

U slučaju spriječenosti predsjednika Opšte skupština članova, Opštom skupštinom članova predsjedava Izvršni direktor.

Član 37

U nadležnosti Opšte skupštine članova je da:

- bira i razrješava predsjednika Opšte skupštine članova;
- donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama;
- odlučuje o izmjenama uslova za članstvo u Organizaciji OFA;
- donosi Poslovnik o radu Opšte skupštine članova;

- donosi Pravilnik o članstvu;
- donosi opšta akta o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava;
- donosi opšta akta o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
- donosi opšta akta o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava;
- donosi opšta akta o odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava naplate i korišćenja prihoda od prava;
- donosi opšta akta o upravljanju rizikom;
- usvaja Izvještaj ovlašćenog revizora;
- usvaja Godišnji izvještaj Upravnog odbora;
- usvaja Izvještaj o radu Nadzornog odbora i uočenim nepravilnostima u radu lica koja upravljaju poslovanjem Organizacije OFA.
- odlučuje o imenovanju i razrješenju revizora;
- usvaja Finansijski plan sa planom rada za narednu poslovnu godinu;
- odlučuje o imenovanju i razrješenju članova Upravnog odbora;
- odlučuje o imenovanju i razrješenju članova Nadzornog odbora;
- odlučuje o imenovanju i razrješenju Izvršnog direktora;
- ocjenjuje rad Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog direktora;
- odobrava naknade i druge novčane i nenovčane podsticaje, izdvajanja u penzijske fondove, prava na druge naknade i otpremnine za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Izvršnog direktora;
- odlučuje o korišćenju neraspodjeljivih iznosa
- bira i razrješava predstavnike Organizacije OFA u drugim organizacijama, tijelima i komisijama;
- odlučuje o članstvu u međunarodnim organizacijama;
- odlučuje o statusnim pitanjima;
- odobrava Godišnji izvještaj o transparentnosti;
- odobrava kupovinu, prodaju ili zalaganje nekretnina Organizacije OFA;
- odobrava spajanje i udruživanje, osnivanje ogranaka, preuzimanje drugih subjekata ili akcija ili prava u drugim subjektima;
- daje saglasnost na uzimanje kredita od strane Organizacije OFA ili osiguranje tih kredita;
- odlučuje o svim drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa.

Član 38

Opšta skupština članova radi i odlučuje na sjednicama.

Član 39

Sjednice mogu biti redovne i vanredne.

Član 40

Redovna sjednica Opšte skupštine članova se održava najmanje jednom godišnje.

Redovnu sjednicu Opšte skupštine članova saziva predsjednik Opšte skupštine članova na zahtjev Izvršnog direktora.

Član 41

Vanredna sjednica Opšte skupštine članova se saziva po potrebi.

Vanredna sjednica Opšte skupštine članova se saziva na zahtjev predsjednika Opšte skupštine članova, Izvršnog direktora, na osnovu zahtjeva koji potpiše 1/3 članova Opšte skupštine članova ili zahtjeva nadležnog državnog organa.

Sjednica se saziva u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja obrazloženog zahtjeva.

Način i sadržaj obavještenja članova o sjednicama opšte skupštine članova

Član 42

Obavještenje o sazivanju sjednice Opšte skupštine članova se objavljuje na web stranici Organizacije OFA, najmanje 10 (deset) dana prije održavanja iste.

Obavještenje o sazivanju sjednice Opšte skupštine članova sadrži:

- mjesto održavanja;
- datum i vrijeme održavanja;
- dnevni red zakazane Opšte skupštine članova sa obavještenjem gdje članovi mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na sjednici Opšte skupštine članova.

Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se razmotre na Opštoj skupštini članova moraju biti dostupni na uvid svim članovima, najmanje 10 (deset) dana prije održavanja sjednice Opšte skupštine članova.

U slučaju izmjene dnevnog reda, obavještavaju se članovi na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Opšte skupštine članova.

Način glasanja i broj glasova (kvorum) potreban za odlučivanje o pojedinim pitanjima

Član 43

Kvorum za rad i punovažno odlučivanje čini prisustvo najmanje 51% članova od ukupnog broja prisutnih članova Opšte skupštine članova.

Član 44

Opšta skupština članova radi po utvrđenom dnevnom redu.

Dnevni red predsjedniku Opšte skupštine članova predlaže Izvršni direktor.

Član 45

Član Organizacije OFA ima pravo da opunomoći drugo lice da učestvuje i glasa kao njegov punomoćnik na Opštoj skupštini članova ako to punomoćje ne može dovesti do sukoba interesa između člana Organizacije OFA i punomoćnika.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom i važi samo za jednu Opštu skupštinu članova.

Punomoćnik ima ista prava na opštoj skupštini članova kao i član koji ga je imenovao i dužan je da glasa u skladu sa uputstvima koje je dobio od člana koji ga je opunomoćio.

Član 46

Opšta skupština članova o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje prostom većinom od ukupnog broja prisutnih članova.

O promjeni Statuta i prestanku rada Organizacije OFA se odlučuje dvotrećinskom (2/3) većinom od ukupnog broja glasova.

Član 47

O radu i odlučivanju na sjednicama Opšte skupštine članova vodi se zapisnik.

Zapisnik sa održane sjednice Opšte skupštine članova sačinice se najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja.

Zapisnik sa sjednice Opšte skupštine članova obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja;
- imena: predsjedavajućeg, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine, ako su bila formirana;

- kvorum;
- dnevni red;
- podatke o načinu i rezultatima glasanja;
- usvojene odluke.

Zapisnik sa sjednice Opšte skupštine članova potpisuju predsjedavajući i zapisničar.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na sjednici Opšte skupštine članova prilažu se uz zapisnik.

Član 48

Pravilima o članstvu će se na osnovu kriterijuma koji su utvrđeni i koji se primjenjuju pošteno i srazmjerno utvrditi pravo glasa članova opšte skupštine članova na osnovu sljedećih kriterijuma:

- trajanja članstva i/ili;
- iznosa naknada koje je član primio ili koji mu propada.

Upravni odbor

Član 49

Upravni odbor je organ upravljanja koji sprovodi odluke Opšte skupštine članova.

Član 50

Upravni odbor ima 3 (tri) člana.

Član 51

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika Upravnog odbora.

Mandat

Član 52

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog reizbora.

Nadležnosti

Član 53

U nadležnostu Upravnog odbora je da:

- bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora;
- donosi sva opšta akta koja nijesu u nadležnosti Skupštine;
- donosi odluke o zapošljavanju i prestanku radnih odnosa zaposlenima u Organizaciji OFA;
- usvaja Nacrt i završnu verziju pravila o transparentnom, potpunom, blagovremenom i pravilnom načinu rada i postupanja Organizacije OFA;
- prati izvršavanje finansijskih obaveza Organizacije OFA;
- priprema Godišnji izvještaj o radu Upravnog odbora;
- odobrava zaključivanje Sporazuma sa reprezentativnim udruženjima korisnika;
- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

Način rada

Član 54

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.

Član 55

Sjednica Upravnog odbora može da bude redovna ili vanredna.

Sjednici Upravnog odbora može da prisustvuje Izvršni direktor, ali bez prava glasa.

Član 56

Redovna sjednica se saziva najmanje jednom u mjesecu na predlog Izvršnog direktora i odluke predsjednika ili člana Upravnog odbora.

Vanredna sjednica se saziva po potrebi i to na zahtjev predsjednika ili člana Upravnog odbora ili Izvršnog direktora.

Kvorum neophodan za odlučivanje

Član 57

Kvorum za rad i punovažno odlučivanje čini prisustvo dvije trećine (2/3) članova Upravnog odbora.

Član 58

Upravni odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje prostom većinom od ukupnog broja pristunih članova.

Član 59

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Opštoj skupštini članova kroz obavezno podnošenje Godišnjeg izvještaja.

Član 60

O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Izvršni direktor

Član 61

Izvršni direktor je lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 62

Izvršnog direktora bira i razrješava Opšta skupština članova.

Uslovi za imenovanje

Član 63

Uslovi za imenovanje Izvršnog direktora su:

- VIII stepen kvalifikacija obrazovanja - Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo ;
- 3 (tri) godine radnog iskustva.

Mandat

Član 64

Izvršni direktor se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora.

Nadležnost

Član 65

U nadležnosti Izvršnog direktora je da:

- koordinira i rukovodi radom Organizacije OFA;
- sprovodi odluke Opšte skupštine članova, Upravnog i Nadzornog odbora;
- zastupa Organizaciju OFA prema trećim licima;
- zaključuje ugovore i preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Organizacije OFA;
- brine se o izvršavanju tekućih obaveza Organizacije OFA;
- donosi druge akte u skladu sa Statutom i Zakonom;
- izvršava finansijske obaveze Organizacije OFA;

- odgovara za zakonitost rada Organizacije OFA;
- obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Organizacije OFA;
- pregovora o tarifama i zaključuje zajedničke sporazume sa korisnicima.

Nadzorni odbor

Član 66

Nadzorni odbor obavlja nadzornu funkciju praćenjem poslova i zadataka lica koja upravljaju poslovanjem Organizacije OFA.

Član 67

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Član 68

Članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika Nadzornog odbora.

Član 69

Svaki član Nadzornog odbora dužan je da opštoj skupštini članova jednom godišnje dostavi izjavu o sukobu interesa koja sadrži informacije o:

- koristi koju ima od Organizacije OFA;
- naknadama i drugim podsticajima ostvarenim u prethodnoj finansijskoj godini od Organizacije OFA, uključujući druge podsticaje kao što su novčani i nenovčani podsticaji, izdvajanja u penzijske fondove, pravo na druge nagrade i otpremninu;
- novčanim iznosima koje je kao nosilac prava primio u prethodnoj finansijskoj godini od Organizacije OFA;
- stvarnim ili mogućim sukobima interesa između interesa Organizacije OFA i ličnih interesa ili između bilo kakvih obaveza prema Organizaciji OFA i bilo kakvih obaveza prema drugom fizičkom ili pravnom licu.

Mandat Nadzornog odbora

Član 70

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog reizbora.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 71

U nadležnosti Nadzornog odbora je da:

- tumači i vrši kontrolu sprovođenja statuta, pravilnika, poslovnika i drugih opštih i pojedinačnih akata Organizacije OFA;
- izvršava ovlašćenja koje mu je povjerila Opšta skupština članova;
- prati izvršavanje poslova i zadataka lica koja upravljaju poslovanjem Organizacije OFA, uključujući sprovođenje odluka opšte skupštine članova i opštih akata koji se odnose na: raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava, korišćenje neraspodjeljivih iznosa, ulaganja prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava i odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava naplate i korišćenja prihoda od prava
- podnosi Opštoj skupštini članova izvještaj o svom radu i uočenim nepravilnostima u radu lica koja upravljaju poslovanjem Organizacije OFA.
- donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti;

- vrši nadzor nad svim aktima Organizacije OFA;
- vrši nadzor nad raspolaganjem finansijskim sredstvima Organizacije OFA;
- vodi postupak zbog povrede obaveza;
- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

Način rada Nadzornog odbora

Član 72

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama.

Član 73

Sjednica Nadzornog odbora može da bude redovna ili vanredna.

Sjednici Nadzornog odbora može da prisustvuje Izvršni direktor, ali bez prava glasa.

Član 74

Redovna sjednica se saziva najmanje jednom u mjesecu na predlog Izvršnog direktora i odluke predsjednika ili člana Nadzornog odbora.

Vanredna sjednica se saziva po potrebi i to na zahtjev predsjednika ili člana Nadzornog odbora ili Izvršnog direktora.

Član 75

Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Opštoj skupštini članova kroz obavezno podnošenje Godišnjeg izvještaja.

Član 76

O radu na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Kvorum neophodan za odlučivanje

Član 77

Kvorum za rad i punovažno odlučivanje čini prisustvo dvije trećine (2/3) članova Nadzornog odbora.

Član 78

Nadzorni odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje prostom većinom od ukupnog broja prisutnih članova.

Kriterijumi za utvrđivanje troškova obavljanja djelatnosti

Član 79

Organizacija OFA je dužna da svojim članovima izvrši raspodjelu ukupnog ostvarenog prihoda, osim:

- sredstava određenih za pokriće troškova rada Organizacije OFA;
- sredstava određenih za socijalne i kulturne namjene i za podsticanje kulturne raznolikosti (novčana socijalna pomoć, stipendije, podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica i drugo) do 10% prihoda ostvarenih u skladu sa godišnjim planom raspodjele prihoda, ako to prihvate članovi Organizacije OFA.

Član 80

Sredstva koja nijesu prikupljena po osnovu autorske naknade za korišćenje predmeta zaštite se ne raspodjeljuju već se koriste za funkcionisanje i unaprjeđenje rada Organizacije OFA.

Saradnja i članstvo u drugim organizacijama

Član 81

Organizacija OFA može saradivati sa drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva.
Organizacija OFA može pristupati međunarodnim i drugim organizacijama.

Finansiranje

Član 82

Organizacija OFA se finansira prikupljenim sredstvima od autorskih naknada, projekata, donacija i na drugi način u skladu sa Zakonom.

Prestanak rada

Član 83

Organizacija OFA prestaje sa radom na osnovu odluke nadležnog državnog organa, Opšte skupštine članova ili Zakona.

U slučaju prestanka rada Organizacije OFA, odluku o raspolaganju imovinom donosi Opšta skupština članova u skladu sa Zakonom.

Prelazne i završne odredbe

Član 84

Izmjene i dopune Statuta može predložiti predsjednik Opšte skupštine članova, predsjednik ili član Upravnog odbora, predsjednik ili član Nadzornog odbora, Izvršni direktor ili jedna trećina (1/3) članova Opšte skupštine članova.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Organizacije OFA br.01-12-1 od 29.12.2020.godine.

Ovaj Statut se evidentira u registar nevladinih organizacija kod nadležnog državnog organa.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Broj: 03-5-2/22

Podgorica, 31.03.2022. godine.

**Predsjednik Opšte skupštine članova,
Goran Prelević, s.r.**